



CRNA GORA
OPŠTINA BUDVA
Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj

Trg Sunca br. 3, 85310 Budva, Crna Gora, tel: +382 33 699 039, e-mail: urbanizam.bd@budva.me

Broj: 06-332/25-61/3
Budva, 21.03.2025. godine

Sekretarijat za urbanizam i održivi razvoj Opštine Budva, rješavajući po zahtjevu LAZOVIĆ NEŽE na osnovu člana 143 stav 2 i 3 Zakona o uređenju prostora („Sl. list CG“ broj 19/25), a u vezi člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG“, br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), Uredbe o izmjeni Uredbe o povjeravanju dijela poslova Ministarstva prostornog planiranja, urbanizma i državne imovine („Službeni list CG“ br. 12/24, 73/24 i 128/24), Pravilnika o obrascu za izdavanje urbanističko tehničkih uslova („Službeni list CG“ br. 70/17), i **DUP-a "PODKOŠLJUN"** („Službeni list CG“- opštinski propisi br. 26/08), evidentiranog u Centralnom registru planske dokumentacije, izdaje:

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE
za izradu tehničke dokumentacije za
izgradnju objekta

1. URBANISTIČKA PARCELA

Blok broj: 34

Urbanistička parcela broj: 44 koju čine **djelovi katastarskih parcela broj 225/1, 224, 226/19 i katastarska parcela broj 226/18 KO Budva**

Urbanistička parcela broj: 45 koju čine **djelovi katastarskih parcela broj 225/1, 224 i 223/2 KO Budva**

Djelovi katastarskih parcela broj 225/1 i 223/2 KO Budva ulaze u trasu saobraćajnice po DUP-u.

U tabelarnom pregledu urbanističkih parametara nisu navedene katastarske parcele koje ulaze u sastav urbanističkih parcela. Tačni podaci o katastarskim parcelama koje čine predmetnu urbanističku parcelu utvrdiće se kroz izradu Elaborata parcelacije po planskom dokumentu. Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija i isti mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine - PJ Budva.

2. POSTOJEĆE STANJE NA URBANISTIČKOJ / KATASTARSKOJ PARCELI

U listu nepokretnosti broj 588 za KO Budva, od 07.02.2023. godine, na **katastarskoj parceli broj 224** upisan je pašnjak 3. klase površine 68m², na **katastarskoj parceli broj 225/1** upisana je livada 4. klase površine 806m². Na kat. parcelama nema upisanih objekata. Na kat. parceli br. 225/1 u tabeli o teretima i ograničenjima upisana je zabilježba spora pred Sudom u Kotoru, a u podacima o vlasniku ili nosiocu prava upisano je korišćenje podnosioca zahtjeva – Lazović Neže (Obim prava 1/1).

Potrebno je riješiti upisani spor ukoliko utiče na izgradnju objekta.

Uvidom u Internet prezentaciju elektronske evidencije o nepokretnostima Uprave za nekretnine - PJ Budva, dana 21.03.2025.godine, za KO Budva, konstatovano je sledeće:

- da je u listu nepokretnosti broj 1221 na katastarskoj parceli br. 226/18 upisana je livada 4. klase površine 1m², na katastarskoj parceli br. 226/19 upisana je livada 4. klase površine 1m², u korišćenju Marković Nikole;
- da je u listu nepokretnosti broj 2338 na katastarskoj parceli broj 223/2 upisana livada 4. klase površine 158m², u korišćenju Belić Nikole.

3. PLANIRANA NAMJENA OBJEKTA

SS1 - stanovanje srednje gustine sa višeporodičnim stanovanjem sa niskim i srednje visokim objektima

Stambena jedinica je stan ili turistički apartman.

U objektima namijenjenim stanovanju (malih, srednjih i velikih gustina) dozvoljena je izgradnja prostora namijenjenih djelatnostima u prizemlju objekta ili u dijelu objekta. Dozvoljene su djelatnosti koje ne ugrožavaju životnu sredinu i ne remete komfor stanovanja susjeda. To su: trgovina, poslovanje, uslužne djelatnosti, određeni zanati, zdravstvene ordinacije, advokatske kancelarije, vrtići i sl., a uz zadovoljenje posebnih propisa za svaku od ovih djelatnosti. (strana 51)

Turizam (hoteli, apart-hoteli) - Turizam se na području plana, u smislu pružanja usluga smještaja turistima, prožima sa funkcijom stanovanja kroz iznajmljivanje vila, kuća, apartmana i soba, kao i postojanjem pansiona i hostela. Kako je bilo praktično nemoguće utvrditi sve objekte turističke namjene, kao turistička namjena planom su definisani samo prostori za postojeće i planirane hotele i apart-hotele kao površine za pretežno turističku namjenu i oni se nalaze u blokovima br.1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 16, 17 i 20. Ostali, ranije navedeni objekti za pružanje usluga smještaja turistima se uklapaju u namjenu stanovanja jer je ona definisana kao pretežna namjena. Urbanistički parametri (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti i spratnost) za ovu namjenu definisani su prema pojedinačnim slučajevima. Indeks zauzetosti je definisan u rasponu od 0,20 do 1,00, indeks izgrađenosti u rasponu od 1,00 do 5,00, i spratnost od G+P+1+Pk do G+P+6.

Objekte namijenjene za smještaj turista projektovati u skladu sa odredbama Pravilnika o klasifikaciji, minimalnim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list RCG", br. 23/2005), naročito kada su u pitanju zelene i slobodne površine koje se koriste za rekreaciju, sport, zabavu i druženje i parking za goste hotela. U članu 4. Pravilnika navedeni su objekti za pružanje usluga smještaja, a na prostoru Plana mogu se pojaviti: hoteli, apartmanski hoteli, moteli, pansioni, vile, privatni smještaj - kuće, apartmani i sobe za iznajmljivanje, organizovani kampovi, omladinski hoteli i odmarališta. (strana 52)

Prema načinu građenja objekti stambene namjene mogu biti rezidencijalni, jednoporodični, višeporodični i višestambeni objekti: • Pod **rezidencijalnim objektom**, smatra se objekat visokog standarda stanovanja manje gustine sa jednom funkcionalnom stambenom jedinicom. • Pod **gradskom vilom**, smatra se objekat visokog standarda stanovanja manje gustine sa najviše 4 funkcionalne stambene jedinice. • Pod **jednoporodičnim objektom**, smatra se objekat sa najviše 3 stambene jedinice, pri čemu se i turistički apartman smatra stambenom jedinicom. • Pod **višeporodičnim objektom**, smatra se objekat sa najmanje 4, a najviše 6 funkcionalnih jedinica, pri čemu se i turistički apartman smatra stambenom jedinicom. • Pod **višestambenim objektom**, smatra se zgrada sa najmanje 7 funkcionalnih jedinica, pri čemu se i turistički apartman smatra stambenom jedinicom. (strana 70)

Stanovanje srednje gustine predstavlja tip stanovanja sa više stambenih jedinica ili turističkih apartmana (višeporodična i višestambena izgradnja). (strana 89)

U prizemljima ili djelu prizemlja mogu biti lokali sa djelatnostima koje ne ugrožavaju okolinu. (strana 91)

U površinama za stanovanje mogu se dozvoliti, i:

- prodavnice i zanatske radnje, koje ni na koji način ne ometaju osnovnu namjenu i koje služe svakodnevnim potrebama stanovnika i korisnika područja, poslovne i kancelarijske djelatnosti koje se osim u prizemljima objekata mogu obavljati i u stanovima, kao i ugostiteljski objekti i manji objekti za smještaj turista,
- objekti za upravu, vjerski objekti, objekti za kulturu, zdravstvo i sport i ostali objekti društvenih djelatnosti koji služe potrebama stanovnika područja. (strana 67)

Na urbanističkim parcelama namijenjenim stanovanju dozvoljena je izgradnja bazena, sportskih terena, fontana, pomoćnih zgrada, garaža i privrednih zgrada uz stambene objekte koje ne ugrožavaju životnu sredinu. (strana 76)

Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list CG" br. 36/18) definisane su vrste i sadržaj ugostiteljskih objekata za pružanje usluge smještaja i usluge pripremanja i usluživanja hrane i pića. **Zakon o turizmu i ugostiteljstvu** ("Službeni list CG" br. 02/18, 04/18, 13/18, 25/19, 67/19, 76/20 i 130/21) uređuje uslove za obavljanje turističke i ugostiteljske djelatnosti i druga pitanja od značaja za turizam i ugostiteljstvo.

Pravilnikom o vrstama, minimalno-tehničkim uslovima i kategorizaciji ugostiteljskih objekata ("Službeni list CG" broj 36/18) nije predviđena turistička vila kao samostalna poslovna jedinica. Članom 29 stav 1 predviđeno sledeće: "Turistička vila je objekat koji može da bude u privatnoj svojini i koji se nalazi i dio je turističkog rizorta i koristi sadržaje turističkog rizorta kojima upravlja jedan upravljač."

U članu 21 definisana je kuća za iznajmljivanje turistima, kao arhitektonski i funkcionalno autonomni građevinski objekat sa sopstvenim dvorištem, koja se izdaje isključivo kao cjelina, pojedincu ili grupi turista na određeno vrijeme.

U članu 19 i 20 definisani su turistički apartmani i turistički apartmanski blok. Turistički apartman se sastoji od dnevnog boravka, jedne ili više soba, kuhinje i kupatila i namjenjen je smještaju turista na određeno vrijeme. Apartmanski blok se sastoji od 5 i više turističkih apartmana u okviru istog građevinskog objekta.

Članom 27 Zakona o izgradnji objekata („Sl. list CG" broj 19/25), definisani su osnovni zahtjevi za objekat, koje on, zavisno od svoje namjene, mora da ispunjava u toku građenja i upotrebe, a kojima se obezbjeđuje njegova bezbjednost u cjelini, kao i bezbjednost svakog njegovog posebnog dijela.

4. PRAVILA PARCELACIJE

U skladu sa članom 13, tačka 1 i 2 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta ("Službeni list CG" broj 44/18 i 43/19) uraditi Elaborat parcelacije po planskom dokumentu, kako bi se tačno utvrdila površina predmetnih katastarskih parcela koje formiraju urbanističku parcelu. Stavom 2 člana 13 Pravilnika o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije za građenje objekta je predviđeno da se za objekte infrastrukture, umjesto Elaborata parcelacije po planskom dokumentu prilaže grafički prikaz buduće trase objekta na ažurnim katastarskim podlogama.

Elaborat izrađuje ovlašćena geodetska organizacija u skladu sa članom 138 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti („Službeni list RCG" broj 29/07 i „Službeni list CG" br. 32/11, 40/11, 43/15, 37/17 i 17/18) . Elaborat mora biti ovjeren od strane Uprave za nekretnine - PJ Budva, u skladu sa članom 141 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti kojim je propisano da kontrolu, pregled i prijem Elaborata vrši organ uprave i potvrđuje pečatom i potpisom ovlašćenog lica.

Ukoliko na postojećim granicama parcela dođe do neslaganja između ažurnog katastarskog stanja i plana, mjerodavno je ažurno katastarsko stanje. (tekstualni dio DUP-a, strana 76)

Lokacija je prostor koji se privodi namjeni u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima i smjernicama utvrđenim planskim dokumentom. Lokacija može biti jedna ili više katastarskih parcela, jedna ili više urbanističkih parcela, dio jedne ili djelovi više urbanističkih parcela. Lokacija mora da zadovoljava pravila parcelacije definisana planskim dokumentom. Ako je lokacija dio jedne urbanističke parcele ili ako lokaciju čine više urbanističkih parcela ili ako se na lokaciji realizuje planskim dokumentom definisana fazna izgradnja, potrebno je uraditi idejno rješenje za kompletnu urbanističku parcelu i definisati faznost realizacije u skladu sa urbanističko-tehničkim uslovima. Idejno rješenje iz stava 4 ovog člana podliježe reviziji, u skladu sa zakonom kojim se uređuje izgradnja objekata. (Član 60 Zakona o uređenju prostora)

Član 61 Zakona o uređenju prostora, koji se odnosi na **kompletiranje urbanističke parcele**, propisuje: „Ako urbanistička parcela obuhvata više katastarskih parcela različitih vlasnika, vlasnik kome pripada najveći dio urbanističke parcele može, u roku od 60 dana od dana prenošenja plana parcelacije na katastarske planove, da ponudi otkup zemljišta vlasnicima kojima pripadaju ostali djelovi urbanističke parcele. Ako vlasnik kome pripada najveći dio urbanističke parcele, u roku iz stava 2 ovog člana, ne ponudi otkup preostalog dijela urbanističke parcele vlasnicima kojima pripadaju ostali djelovi urbanističke parcele, otkup preostalog dijela urbanističke parcele može da ponudi i bilo koji vlasnik dijela urbanističke parcele. Procjenu vrijednosti zemljišta iz st. 2 i 3 ovog člana vrši Katastar, odnosno ovlašćeni procjenitelj, na zahtjev vlasnika zemljišta koje je predmet otkupa.“

Članom 41 Zakona o izgradnji objekata propisano je da se na dijelu urbanističke parcele može graditi ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se indeksi zauzetosti i izgrađenosti utvrđeni za urbanističku parcelu, u zavisnosti od namjene, umanjuju za nedostajući dio urbanističke parcele i da je ispunjen uslov minimalne površine urbanističke parcele shodno planiranoj namjeni.

Za izgradnju na dijelu, kroz izradu Idejnog rješenja urbanističke parcele dokazati ispunjenost uslova propisanih članom 41 Zakona o izgradnji objekata.

Osnovni uslov - Dozvoljeno je građenje na svakoj postojećoj katastarskoj parceli koja se zadržava u postojećim granicama i koja kao takva postaje urbanistička parcela, kao i na novoformiranoj urbanističkoj parceli (koja se formira kao dio katastarske parcele ili od više katastarskih parcela), koja odgovara uslovima parcelacije i preparcelacije, a na osnovu uslova izgradnje iz ovog plana, bez obzira na to da li je na njoj planom ucrtan objekat ili ne (kao što je dato u grafičkom prilogu – list 10. "Planirano stanje – regulacija i nivelacija"). Uslovi parcelacije, preparcelacije i izgradnje važe za svaku pojedinačnu urbanističku parcelu i definisani su po namjenama. (strana 74)

Cijeli prostor Plana je podijeljen na blokove i urbanističke parcele sa jasno definisanom namjenom i numeracijom.

Na zahtjev korisnika ili vlasnika, dozvoljava se formiranje nove urbanističke parcele spajanjem dvije ili više urbanističkih parcela, do utvrđenog maksimuma iz UTU za svaku namjenu. Preparcelacija se u tom slučaju utvrđuje izradom urbanističkog projekta, a u skladu sa uslovima iz ovog DUP-a.

Na zahtjev korisnika ili vlasnika, dozvoljava se dijeljenje urbanističke parcele do utvrđenog minimuma za formiranje novih urbanističkih parcela, tj. može se graditi na novoformiranim urbanističkim parcelama najmanje površine i širine parcele prema javnoj saobraćajnoj površini. Parcelacija se u tom slučaju utvrđuje izradom urbanističkog projekta, a u skladu sa uslovima iz ovog DUP-a.

Uslovi za podjelu urbanističke parcele (minimalna površina i širina urbanističke parcele prema javnoj saobraćajnici) data su u UTU za svaku namjenu.

Urbanistička parcela **ne može** se formirati na način kojim bi se susjednim urbanističkim parcelama na kojima su izgrađene postojeće građevine pogoršali uslovi korišćenja.

Pri podjeli urbanističke parcele sve novoformirane urbanističke parcele moraju ispunjavati minimalne uslove (indeks zauzetosti, indeks izgrađenosti, veličina parcele, udaljenja od susjednih parcela i objekata, širina urbanističke parcele prema javnoj saobraćajnici i dr.) definisane ovim Planom. Podjela urbanističke parcele na kojoj se nalazi postojeća zgrada može da se izvrši uz zadovoljenje uslova navedenih u prethodnom stavu. (strana 75)

Ukoliko je urbanistička parcela u zaleđu postojećeg objekta, za novi objekat građevinska linija se određuje prema važećim minimalnim rastojanjima od granica susjednih parcela koja su određena za svaku namjenu. Svaka urbanistička parcela mora imati pristup javnoj saobraćajnici min. širine 3.0 m. Za urbanističke parcele namijenjene za izgradnju javnih zgrada zabranjena je preparcelacija. Za urbanističke parcele na kojima se nalaze spomenici kulture zabranjena je preparcelacija. Parcele koje su ovim planom namijenjene površinama pod zelenilom i slobodnim površinama javnog korišćenja ne mogu se preparcelisati. Planirane urbanističke parcele su definisane u grafičkim prilogima - list 10. "Planirano stanje – regulacija i nivelacija" i list 11. "Planirano stanje – nacrt parcelacije i preparcelacije". (strana 76)

5. PRAVILA REGULACIJE

Objašnjenje pojmova koji se koriste u planu

Nadzemna etaža je bilo koja etaža objekta (na i iznad **konačno nivelisanog i uređenog terena**), uključujući i prizemlje (ali ne i potkrovlje). Najveća spratna visina (mjereno od poda do poda) za obračun visine objekta, iznosi za:

- stambenu etažu od 3,0 do 3,2 m;
- poslovno-komercijalnu etažu u prizemlju do 4 m;
- izuzetno, za osiguranje kolskog pristupa za interventna vozila kroz objekat, najveća svjetla visina etaže prizemlja samo na mjestu prolaza iznosi do 4,5 m.

Spratne visine mogu biti i više od navedenih ukoliko to zahtijeva specijalna namjena objekta ili posebni propisi, ali visina objekta ne može biti viša od najveće dozvoljene visine (definisane u metrima) određene urbanističkim uslovima, osim u slučaju vjerskog objekta.

Spratnost objekta ne može biti veća od one date planom u grafičkom prilogu - listu 10. "Planirano stanje - regulacija i nivelacija".


Podzemna etaža (garaža - G, podrum - Po ili suteran - Su) je dio objekta koji je sasvim ili do 2/3 svoje visine ispod **konačno uređenog i nivelisanog terena**.

- na pretežno ravnom terenu kota poda prizemlja može biti najviše 1,20 m iznad kote konačno uređenog i nivelisanog terena; spratna visina (od poda do poda) podzemne etaže je najviše 3,0 m.
- na terenu u većem nagibu kota poda prizemlja može biti najviše 3,50 m iznad kote **konačno uređenog i nivelisanog terena** uz najniži dio objekta; spratna visina (od poda do poda) podzemne etaže je najviše 3,0 m.

Objekti mogu imati samo jedan podrum (garažu), osim objekata javne namjene, višestambenih objekata i poslovnih objekata, kod kojih zbog obezbjeđenja potrebnih mjesta za stacioniranje vozila garaža može biti u više podzemnih etaža. Spratne visine podruma ili suterana ne mogu biti više od 3,0 m, ni niže od 2,20 m. Suteran se smatra korisnom etažom koja je dijelom ukopana u teren, ali manje od 2/3 svoje visine ispod **konačno uređenog i nivelisanog terena**. Objekti mogu imati samo jedan suteran. (str. 69)

Potkrovlje je dio objekta ispod krovne konstrukcije, a iznad međuspratne konstrukcije posljednje etaže i može biti formirano na sljedeće načine:

- potkrovlje ispod kosog krova čija svijetla visina na najnižem mjestu može biti maksimalno 1,50 m, uz nagib krova do 23°, mjereno u visini nazidka; i u ovakvom potkrovlju se može planirati koristan prostor isključivo u jednom nivou, uz mogućnost izgradnje samo jedne galerije;
- potkrovlje ispod ravnog krova, krova blagog nagiba do 10°, poluobličastog krova ili mješovitog krova, može imati površinu do 75% površine tipske nadzemne etaže, uvučeno pretežno s ulične strane (povučeni sprat – Ps);
- Potkrovlje svojom površinom ne smije izlaziti iz horizontalnog gabarita objekta (šema 1)



šema 1

Tavan je dio objekta isključivo ispod kosog krova bez nazidka, bez namjene, s minimalnim otvorima za svjetlo i provjetranje. U okviru tavanskog prostora je moguće smjestiti instalacije solarnog grijanja, liftovske kućice, rezervoare za vodu i sl.

Korisna etaža objekta je etaža kod koje je visinska razlika između plafona i najniže tačke **konačno uređenog i nivelisanog terena** neposredno uz objekat veća od 1,00 m. Korisna etaža je i potkrovlje ukoliko ima jednu ili više korisnih prostorija prosječne visine najmanje 2,40 m na 60% površine osnove i visinu nadzidka najviše 1,50 m.

Svijetla visina korisne etaže iznosi minimalno 2,50 m. Ovo se ne odnosi na prostorije za smještaj: agregata za proizvodnju struje, uređaja za klimatizaciju, solarnu tehniku, peći za etažno grijanje i sl. (strana 69-70)

Pomoćni objekat je objekat za smještaj vozila - garaža, ostava za alat, ogrjev i sl., koji ne predstavlja uređenje okućnice, a koji se gradi na urbanističkoj parceli namijenjenoj gradnji osnovnog objekta neke druge namjene. Pomoćni objekat je cisterna za vodu, rezervoar (za mazut, lož ulje, TNG, i sl.), septička jama i sl. ukoliko je njegova visina na najnižoj tački konačno nivelisanog terena uz objekat viša od 1m. Dozvoljena maksimalna spratnost pomoćnih objekata je prizemlje (P), odnosno maksimalna visina 3 m do vijenca objekta. (strana 71)

Krovna badža je dio krovne konstrukcije iznad ravnine krovne ravni. Ukupna dužina krovnih badža može biti najviše do jedne trećine dužine pripadajućeg pročelja (fasade) objekta. (strana 73)

• **Kota prizemlja je:**

- na pretežno ravnom terenu: najviše do 1,20 m iznad konačno nivelisanog i uređenog terena. Za objekte sa podrumskim ili suterenskim etažama, orijentaciona kota poda prizemlja može biti najviše 1.50 m iznad konačno nivelisanog i uređenog terena;
- na terenu u većem nagibu: u nivou poda najniže korisne etaže i iznosi najviše 3,50 m iznad kote konačno nivelisanog i uređenog terena najnižeg dijela objekta. (strana 90-91)

Horizontalna i vertikalna regulacija

Građevinska linija predstavlja krajnju granicu za izgradnju objekta. Građevinska linija prema regulacionoj liniji je obavezujuća i na nju se postavlja jedna fasada objekta.

Zgrada može biti postavljena svojim najisturenijim dijelom do građevinske linije. Erkeri, terase, balkoni i drugi istureni dijelovi objekta mogu da prelaze građevinsku liniju prema neizgrađenim javnim površinama (zelenilo i saobraćajnice) najviše do 1,20 m, na minimalnoj visini od 3,0 m od konačno nivelisanog i uređenog okolnog terena ili trotoara.

• **Minimalno odstojanje objekta od bočnih granica parcele:**

- slobodnostojeći objekti - 2,50 m; izuzetno, ovo rastojanje može biti i manje (min. 1,50 m), ukoliko je oblik parcele nepravilan i ukoliko je rastojanje od susednog objekta minimalno 4,00m;
- jednostrano uzidani objekti - 3,00 – 4,00 m prema slobodnom dijelu parcele; izuzetno, ovo rastojanje može biti i manje (od 1,50 - 2,50 m), ukoliko je oblik parcele nepravilan i ukoliko je rastojanje od susednog objekta minimalno 4,00 m;
- obostrano uzidani objekti - 0,00 m.

• **Minimalno odstojanje objekta od zadnje granice parcele je 2,50 m.**

• **Minimalno odstojanje objekta od susjednog objekta je 4,00 m.**

Izgradnja na ivici parcele (dvojni objekti i objekti u prekinutom nizu) je moguća isključivo uz pisanu saglasnost vlasnika susjedne parcele na čijoj granici je predviđena izgradnja.

• **Maksimalna spratnost objekta:**

- za stanovanje srednje gustine sa niskim objektima (SS1): garaža (u suterenu ili podrumu), prizemlje, 1 sprat i potkrovlje - G+P+1+Pk ili garaža (u suterenu ili podrumu), prizemlje i 2 sprata - G+P+2, odnosno - tri korisne etaže,

• **Maksimalna visina vijenca iznosi:**

- za stanovanje srednje gustine sa niskim objektima (SS1): 9,0 – 10,5 m (G+P+1+Pk = 9,0 m, G+P+2 = 10,5 m), mjereno od konačno nivelisanog i uređenog terena najnižeg djela objekta do gornje ivice krovnog vijenca,

• **Maksimalna visina vijenca objekta mjeri se:**

- na pretežno ravnom terenu: od konačno nivelisanog i uređenog terena do gornje ivice konstrukcije posljednje etaže ili horizontalnog serklaža,
- na terenu u većem nagibu: od ivice poda najniže korisne etaže objekta do gornje ivice konstrukcije posljednje etaže ili horizontalnog serklaža.

Krovovi su kosi, krovni pokrivači adekvatni nagibu, koji iznosi 18-23°. Voda sa krova jednog objekta ne smije se slivati na drugi objekat.

• **Maksimalna visina sljemena krova objekta** (ili vrha najvišeg sljemena, kod složenih krovova) je 3,50 m mjereno od gornjeg ivice vijenca do sljemena krova.

• **Visina nazidka potkrovnog etaže** iznosi najviše 1.50 m računajući od kote poda potkrovnog etaže do tačke preloma krovne kosine.

Nije dozvoljeno građenje između građevinske i regulacione linije. Iz prethodnog stava se izuzima potpuno ukopani dio zgrade namijenjen za garaže.

Postavljanje novoplaniranih objekata na granicu susjedne parcele definiše se na sljedeći način:

- Nije dozvoljeno zatvarati svjetlarnike postojećih objekata, već formirati iste ili slične u novoprojektovanim objektima.

- Ukoliko je novi objekat udaljen od postojećeg manje od 3,0 m, nije dozvoljeno sa te strane novog objekta postavljati otvore stambenih prostorija, već samo pomoćnih sa visinom parapeta 1,80 m.
- Ukoliko se objekat postavlja na granicu sa susjednom parcelom, sa te strane nije dozvoljeno postavljati otvore.
- Na objektima koji svojom bočnom fasadom gledaju na javni prolaz, saobraćajnicu unutar bloka, dozvoljeno je postavljati otvore na toj fasadi samo u slučajevima kada je širina ovog javnog prolaza 5,5 metara i više.

Uslovi za izgradnju ugaonih objekata

- Posebnu pažnju posvetiti oblikovanju ugaonih objekata i njihovom uklapanju u građevinske linije susjednih objekata pri čemu se moraju poštovati svi stavovi iz predhodnih uslova.
- Potrebno je, ukoliko to konkretni uslovi lokacije dozvoljavaju, da ovakvi objekti, posjeduju dominantni građevinski element na uglu. U tom cilju, moguće je da ugaoni akcenat ima jedan sprat više u odnosu na datu spratnost objekta, s time da se ne može prekoračiti indeks izgrađenosti propisan za tu parcelu.

6. URBANISTIČKI PARAMETRI

	POVRŠINA URBANISTIČKE PARCELE u m ²	BRGP u m ²	POVRŠINA POD OBJEKTIMA u m ²	INDEKS IZGRAĐENOSTI	INDEKS ZAUZETOSTI	SPRATNOST/ BR.ETAŽA
URBANISTIČKA PARCELA 44, blok 34	330	323	108	0.98	0.33	G+P+2
URBANISTIČKA PARCELA 45, blok 34	306	310	103	1.02	0.34	G+P+2

Urbanistički pokazatelji i kapaciteti za svaku urbanističku parcelu (indeks zauzetosti, izgrađenosti i maksimalno dozvoljena spratnost), namjena površina i planiranih objekata i drugo, dati su u tački 7. *Urbanistički pokazatelji - Tabela 19. Urbanistički pokazatelji po blokovima i urbanističkim parcelama.*

BRGP - bruto razvijena građevinska površina je zbir bruto površina svih etaža objekta, a određena je spoljašnjim mjerama finalno obrađenih zidova. BRGP podruma ili suterena se uzima ili ne uzima u obzir zavisno od namjene:

- ukoliko je namjena podruma ili suterena poslovna (stambeni prostor, trgovina, disko klub ili neka druga namjena čija funkcija opterećuje parcelu infrastrukturom) onda se u ukupnu BRGP računa i površina podruma ili suterena.
- ukoliko je namjena podruma ili suterena garaža, stanarske ostave (podrumi), magacini ili instalaciona etaža onda se njihova površina **ne uračunava** u ukupnu BRGP.

Objekti u namjeni stanovanje srednje gustine mogu biti: slobodnostojeći objekti na parceli, jednostrano uzidani (dvojni objekti) i dvostrano uzidani objekti (u nizu). (strana 89)

Objekti, po potrebi mogu imati podrumске ili suterenske prostorije. Površine suterenskih i podrumskih prostorija ne uračunavaju se u ukupnu BRGP ukoliko se koriste kao garaža, podrum ili instalaciona etaža. Ukoliko se podrum ili suteran koriste kao koristan prostor (stanovanje, turizam, komercijalne i poslovne djelatnosti), uračunavaju se u ukupnu BRGP-a ukupna planirana spratnost objekta se smanjuje za jednu etažu.

Na parceli se mogu graditi pomoćni objekti koji su u funkciji korišćenja stambenog objekta (garaža, ostava i sl.). Veličina pomoćnih objekata je maksimalno do 30 m². (strana 91)

Pri izradi projekta pridržavati se Pravilnika o uslovima za izradu tehničke dokumentacije za stambenu zgradu (Službeni list CG", br. 66/23, 113/23 i 12/24).

7. POTREBA IZRADE GEOLOŠKIH PODLOGA, POTREBA VRŠENJA GEOLOŠKIH ISTRAŽIVANJA, PREPORUKE ZA SMANJENJE UTICAJA I ZAŠTITU OD ZEMLJOTRESA

Prije izrade tehničke dokumentacije investitor je obavezan da u skladu sa članom 5. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list CG" broj 28/11) izraditi Revidovani Projekat osnovnih geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju, u cilju utvrđivanja osnovnih geoloških uslova za projektovanje investicionih objekata. Geološka istraživanja, izradu projekta geoloških istraživanja i reviziju vrše privredna društva, odnosno druga pravna lica koja imaju licencu.

Za objekte veće od 1.000 m² ili sa 4 i više nadzemnih etaža, shodno članu 7. Zakona o geološkim istraživanjima ("Službeni list RCG" broj 28/93, 27/94, 42/94 i 26/07 i "Službeni list CG" broj 28/11) izraditi Revidovani Projekat geoloških istraživanja tla za predmetnu lokaciju i Revidovani Elaborat o rezultatima izvršenih geoloških istraživanja, kojima se detaljno određuju inženjersko-geološke, hidro-geološke i geomehaničke karakteristike temeljnog tla, geotehničke i seizmološke karakteristike terena i prikaz i ocjenu rezultata istraživanja sa obradom dobijenih podataka i zaključkom o uslovima i načinu fundiranja objekta na prostoru koji je istraživ.

Pri projektovanju objekata obavezna je upotreba važećih propisa EUROCODES, naročito EUROCODE 8 - Projektni propis za zemljotresnu otpornost konstrukcija, kao i odgovarajućih MEST EN standarda. Takođe se preporučuje zadržavanje postojećeg drveća i druge vegetacije na građevinskim parcelama, gdje god je to moguće, jer povoljno utiče na očuvanje stabilnosti terena.

U slučaju da je nagib terena $\beta > 20^\circ$, ako je dubina iskopa veća od $H > 3\text{m}$, ako je rastojanje do susjednog objekata manje od 2 visine iskopa, ako su sleganja veća od 5cm ili ako su prisutne podzemne vode, neophodno je uraditi Projekat zaštite temeljne jame.

8. USLOVI ZA ZAŠTITU OD ELEMENTARNIH NEPOGODA I TEHNIČKO-TEHNOLOŠKIH I DRUGIH NESREĆA

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spasavanju („Službeni list CG" broj 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 3/23) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda („Službeni list RCG" broj 79/04).

Projektnom dokumentacijom potrebno je predvidjeti propisane mjere zaštite od požara za objekte sa 4 i više etaža i objekte za javnu upotrebu preko površine preko 400m² (hoteli, pansioni, sportske hale, tržni centri i slično), shodno članu 85, 86, 87, 88 i 89. Zakon o zaštiti i spašavanju („Službeni list CG" broj 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 3/23).

U cilju obezbjeđenja zaštite od požara primjeniti mjere propisane sledećim zakonima i propisima:

- Zakon o zaštiti i spašavanju („Sl. list CG" broj 13/07, 05/08, 86/09, 32/11, 54/16, 146/21 i 3/23);
- Pravilnik o tehničkim normativima za hidrantsku mrežu za gašenje požara („Sl. list SFRJ" broj 30/91);
- Pravilnik o tehničkim normativima za pristupne puteve, okretnice i uređene platoe za vatrogasna vozila u blizini objekta povećanog rizika od požara („Sl. list SFRJ" broj 8/95);
- Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu visokih objekata od požara („Sl. list SFRJ" br. 7/84).

Garaža mora ispunjavati uslove propisane Pravilnikom o tehničkim zahtjevima za zaštitu garaža za putničke automobile od požara i eksplozija ("Službeni list CG" broj 09/12).

Elaboratom zaštite na radu, predvidjeti mjere zaštite na radu za objekte koji imaju jedan ili više poslovnih prostora kao i za rušenje postojećeg objekta bilo koje namjene, shodno članu 9. Zakona o zaštiti i zdravlju na radu („Službeni list CG“ broj 34/14 i 44/18). Pri izgradnji objekata poslodavac koji izvodi radove dužan je da izradi Elaborat o uređenju gradilišta u skladu sa Pravilnikom o sadržaju Elaborata o uređenju gradilišta ("Službeni list RCG" broj 04/99).

Aktivnosti od interesa za odbranu sprovoditi na osnovu Zakona o odbrani („Službeni list RCG“ br. 47/2007 i „Službeni list CG“ br. 86/2009, 88/2009, 25/2010, 40/2011, 14/2012, 2/2017, 46/2019 i 74/2020) i podzakonskih akata koja proizlaze iz ovog zakona.

9. USLOVI ZA ARHITEKTONSKO OBLIKOVANJE

Ovim uslovima se daju osnovne smjernice koje bi trebalo da obezbijede jedno likovno uređenje naselje, novu sliku naselja Podkošljun, višeg standarda. Uslovi koja treba poštovati odnose se na sve objekte i sve ambijente naselja.

1. Poštovanje izvornog arhitektonskog stila

Postojeći arhitektonski stil se mora poštovati prilikom nadgradnje, dogradnje, adaptacija i sl. Prilikom dodavanja bilo kakvih dijelova na postojeće građevine, ili prilikom njihove adaptacije - doziđivanje, nadziđivanje, zatvaranje i otvaranje raznih dijelova, mijenjanje krova i sl., potrebno je da svi novi dijelovi i radovi budu izvedeni u arhitektonskom stilu u kome je izgrađena postojeća zgrada. Nije dozvoljena promjena stila građenja.

Izorna fasada se mora očuvati prilikom prerada i popravki. Arhitektonska i koloristička rješenja fasada, koja se predlažu prilikom rekonstrukcije moraju da odgovaraju izvornim rješenjima. Nije dozvoljena koloristička prerada, ožiljavanje, dodavanje boja i ukrasa koji nisu postojali na originalnoj zgradi, izmišljanje nove fasade i sl.

2. Uljepšavanje dvorišnih fasada

U mnogim slučajevima dvorišne fasade i kalkani zgrada učestvuju u formiranju gradske slike. Da bi se ovim ambijentima posvetilo više pažnje, potrebno je da dvorišne fasade i bočne vidne fasade budu na adekvatan način, u duhu ovih uslova obrađene.

3. Sprečavanje kiča

Novi ambijent, objekat, zgrada i sl. ne smiju se formirati na bazi onih elemenata i kompozicija koji vode ka kiču, kao što su lažna postmodernistička arhitektura, napadni folklorizam, istorijski etnoelementi drugih sredina (balustrade, fasadne reljefne i profilisane dekoracije, figure i sl.). Pseudoarhitektura zasnovana na prefabrikovanim stilskim betonskim, plastičnim, gipsanim i drugim elementima, dodavanje lažnih mansardnih krovova (takozvanih šubara, kapa), arhitektonski nasilno pretvaranje ravnih krovova u kose (takozvano ukrovljavanje) itd.

4. Upotreba korektivnog zelenila

Poželjna je upotreba korektivnog zelenila tamo gdje druge mjere nisu moguće. Upotreba zelenila za korekciju likovno arhitektonskih nedostataka postojećih zgrada je prihvatljiva i preporučuje se. U tom smislu se podržava vertikalno ozelenjavanje, ozelenjavanje krovova, primjena puzavica i sl.

5. Upotreba materijala i boja

U obradi fasada koristiti svijetle prigušene boje, u skladu sa karakterističnim bojama podneblja (bijela, bež, siva, oker...). Kod primjene materijala u završnoj obradi fasada voditi računa o otpornosti na atmosferske

uticaje i povećan salinitet vazduha. Za zidanje i oblaganje kamenom koristiti autohtoni kamen, a zidanje i oblaganje vršiti na tradicionalni način.

6. Uljepšavanje javnih prostora

Potrebno je oslobađanje javnih prostora od neadekvatne, ružne, neukusne urbane opreme i sadržaja (na primjer kiosci i terase ugostiteljskih objekata neprimjereni prostoru u kome se nalaze).

U cilju stimulisanja primjene lokalnog kamena za obradu fasada, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta („Službeni list CG – opštinski propisi“ broj 01/15), predvidjela da se naknada umanjuje za 15€ po 1m² ugrađene kamene fasade.

10. USLOVI ZA OGRAĐIVANJE URBANISTIČKE PARCELE

Parcele objekata se mogu ograđivati uz uslove utvrđene ovim planom:

- parcele se ograđuju zidanom ogradom do visine od 0.90 m (računajući od kote trotoara) ili transparentnom ogradom do visine od 1.60 m.
- zidane i druge vrste ograda postavljaju se na regulacionu liniju, i to tako da ograda, stubovi ograde i kapije budu unutar parcele koja se ograđuje.
- ograde objekata na uglovima raskrsnica ne mogu biti više od 0.90 m računajući od kote trotoara, zbog obezbjeđenja vizuelne preglednosti raskrsnice.
- vrata i kapije na uličnoj ogradi mogu se otvarati jedino prema unutrašnjosti parcele. (strana 91)

11. USLOVI ZA REKONSTRUKCIJU I IZGRADNJU SUHOZIDA I PODZIDA

Za izgradnju podzida važe uslovi definisani tački 6.20. Uslovi za izgradnju suhozida i podzida.

Suhozidi kao djelovi tradicionalne nivelacije terena maksimalno očuvati. Izgradnju objekata na urbanističkoj parceli predvidjeti na način da se suhozidine što manje oštećuju, a uređenjem terena obezbjeđiti njihovu sanaciju i rekonstrukciju na mjestima oštećenja. Sanaciju i rekonstrukciju obaviti tradicionalnom tehnikom zidanja. Pri rekonstrukciji i sanaciji predvidjeti dovoljan broj otvora za drenažu i ocjeđivanje voda iz terena obuhvaćenog suhozidom.

Na terenima u nagibu, na mjestima usjeka i nasipa, umjesto škarpi obavezno izgraditi podzide. Podzide, uključujući i njihove stope izgraditi unutar granica sopstvene urbanističke parcele.

Visina pojedinačnog podzida ne može biti veća od 1,5 m, osim uz javne saobraćajnice. Na mjestima usjeka i nasipa terena pod velikim nagibom teren nivelisati sa kaskadnim podzidima, uz poštovanje odredbi iz prethodnog stava. Minimalna širina kaskade između dva podzida je 2 m.

Nagib terena između dva susjedna kaskadirana podzida ne može biti veći od 30°. Svaki podzid viši od 1,0 m mora imati statički proračun sa dokazom obezbjeđenja na prevrtanje. Konstruktivni dio podzida izgraditi od armiranog betona, a vidljive djelove obložiti kamenom. Na podzidima predvidjeti dovoljan broj otvora za drenažu i ocjeđivanje voda iz terena obuhvaćenog podzidom.

Na prostoru između dva susjedna kaskadirana podzida predvidjeti zelenilo koje svojim rastom neće ugroziti stabilnost podzida. U obzir dolaze žbunaste vrste, drveće koje u punim uzrastu ima mali habitus i korjenov sistem, pozavice, trava.

12. USLOVI ZA PEJZAŽNO OBLIKOVANJE URBANISTIČKE PARCELE

Uređenja zelenila u okviru stambenih parcela vršiti na način dat u tački 8.2.4. UTU za uređenje površina pod zelenilom i slobodnih površina, a detaljna razrada je ostavljena vlasnicima.

Zelenilo na parcelama jednogodišnjeg, višegodišnjeg, višestambenog stanovanja i stanovanja sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima

Za ovu kategoriju površina pod zelenilom, koja ima najveće učešće na području plana (oko 1/2 svih površina pod zelenilom), obzirom da parcele uglavnom nijesu velike, preporučuju se vrste koje ne dostižu velike dimenzije. Pri izboru biljnog materijala i njegovog komponovanja voditi računa o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata.

Na parcelama *jednogodišnjeg stanovanja* prostore između ulice i objekta ozeleniti dekorativnim vrstama, a dio parcele iza objekta može se koristiti kao bašta ili voćnjak. Preporučuje se gajenje voća kao svojevrsan vid aktivnog odmora stanovnika. Uređenje zelenih i slobodnih površina raditi po ugledu na stare vrtove kakvi se još mogu sresti na ovom prostoru. Na terenima u padu podzide uraditi sa oblogom od kamena i otvorima za drenažu.

Radi zaštite od pogleda sa ulice i susjednih parcela, zbog zaštite od buke i zagađenja sa ulice, predlaže se podizanje žive ograde od gusto posađenog i pravilno orezanog drveća i visokog žbunja.

Već navedeni principi važe i za uređenje zelenila na parcelama *višegodišnjeg i višestambenog stanovanja i stanovanja sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima*, s tim da bašta, odnosno povrtnjak i voćnjak mogu izostati. Pri izboru biljnog materijala i njegovog komponovanja naročito voditi računa o vizurama, spratnosti i arhitekturi objekata. Kod objekata sa poslovnim i komercijalnim djelatnostima prostor između objekta i ulice popločavati kamenim, betonskim ili behaton pločama.

Moguće je i položavanje štampanim betonom. Fizičkim barijerama (vrlo visoki ivičnjaci, podzidi, stepenice i sl.) spriječiti prilaz vozila na pješačke površine. Kombinovati parterno zelenilo sa žbunastim zasadima i drvećem. U parternoj kompoziciji treba primjenjivati mediteranski autohtoni parter. Predvidjeti travnjak otporan na sušu i gaženje. Za sadnju u žardinjerama koristiti nisko drveće, žbunaste vrste različitog kolorita i habitusa, perene i dekorativne puzavice. Informacione table i reklamne panoe uklopiti sa zelenilom i parternim rješenjem. (strana 174)

13. USLOVI ZA IZGRADNJU / POSTAVLJANJE / RUŠENJE POMOĆNIH OBJEKATA

U članu 146, stav 2 Zakona o izgradnji objekata navedeno je da će se do donošenja novih propisa u vezi pomoćnih objekata usklađenih sa novim zakonom, primijenjivati propisi doneseni na osnovu Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata („Službeni list CG”, br. 64/17, 44/18, 63/18, 82/20, 86/22 i 4/23), ako nijesu u suprotnosti sa ovim zakonom.

Shodno gore navedenom, postupak pribavljanja odobrenja za postavljanje ili građenje pomoćnih objekata uređen je planskom dokumentacijom, odnosno izmjenom i dopunom Odluke o postavljanju, odnosno građenju i uklanjanju pomoćnih objekata („Sl. list CG” – opštinski propisi br. 21/14 i 66/23). Shodno članu 2. Odluke, pomoćni objekti svrstavaju se u 5 tipova:

- tip 1 pomoćni objekti koji čine funkcionalnu i ekonomsku cjelinu sa objektom čijem korišćenju služe, kao što su: podzemne i nadzemne garaže, ostave, ljetnje kuhinje, portirnice;
- tip 2 pomoćni objekti infrastrukture, kao što su: septičke bio-jame, bunari, cisterne za vodu, rezervoari, bistjerne, kotlarnice, plinski sistemi;
- tip 3 pomoćni objekti uređenja terena, kao što su: ograde, potporni zidovi, otvoreni bazeni, pergole;
- tip 4 pomoćni objekti u funkciji zaštite i valorizacije nepokretnih kulturnih dobara (zaštitne konstrukcije, centri za posjetioce, info pultovi, prostori za prezentacije);
- tip 5 ekonomski objekti na poljoprivrednom gazdinstvu (objekti za gajenje životinja, prateći objekti za gajenje životinja, objekti za skladištenje stočne hrane, objekti za smještaj poljoprivredne mehanizacije, alata i oruđa, objekti za skladištenje poljoprivrednih proizvoda i drugi slični objekti).

14. USLOVI I MJERE ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE

Za turističke objekte površine veće od 1.000m², stambeno-poslovne objekte koji imaju više od 1.000m² poslovnog prostora i garaže sa više od 200 parking mjesta, shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“ br. 75/18) i Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“ br. 20/07, „Službeni list CG“ broj 47/13, 53/14 i 37/18), neophodna je izrada Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu.

Shodno Zakonu o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG“ broj 75/18) i Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG“ broj 20/07, „Službeni list CG“ broj 47/13, 53/14 i 37/18), i podnijeti zahtjev za procijenu potrebe izrade Elaborata o proceni uticaja na životnu sredinu.

Za objekte za koje nije propisana obaveza izrade procjene uticaja na životnu sredinu, potrebno je u projektnoj dokumentaciji predvidjeti mjere zaštite od buke u skladu sa članom 19. Zakona o zaštiti od buke u životnoj sredini (Službeni list CG 28/11) i Pravilniku o zvučnoj zaštiti zgrada (Službeni list CG broj 50/16).

Na području DUP-a nalazi se jedan broj pojedinačnih primjeraka i niz grupa maslina. Masline i maslinjaci su zaštićeni Zakonom o maslinarstvu i maslinovom ulju („Službeni list CG“, 45/14, 39/16). Maslinjaci, kao najvažniji i ambijentalno najdragocjeniji dio potkunjica (tradicionalne seoske bašte), čuvaju se u postojećoj formi, sa izvornim suvomeđama i terasama. Nije dozvoljena izgradnja staza ili betoniranje ovih površina. Suvomeđe, suhozidi, podzidi i terase se ne smiju rušiti. Dozvoljena je njihova rekonstrukcija isključivo tradicionalnim načinom zidanja (u suvo).

Obavezno je da se sve masline sačuvaju, a da se pojedina stabla maslina i drugi vrijedni primjerci zelenila, ukoliko je to zaista neophodno, presađe na novu poziciju u okviru iste urbanističke parcele uz neophodno pribavljanje odobrenja. Odobrenje za presađivanje maslina u maslinjaku izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede – Sekretarijat za privredu opštine Budva, u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za presađivanje. **Sječenje i presađivanje maslina starih preko 100 godina je zabranjeno na osnovu člana 15. Zakona o maslinarstvu i maslinovom ulju („Službeni list CG“, 45/14).**

Kada su u pitanju zaštićene biljne i životinjske vrste postupati u skladu sa Rješenjem o stavljanju pod zaštitu rijetkih, proriđenih, endemičnih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta („Službeni list SRCG“, 36/82) i Rješenjem o stavljanju pod zaštitu pojedinih biljnih i životinjskih vrsta („Službeni list RCG“ broj 76/06). Rješenje je dostupno na sajtu Agencije za zaštitu životne sredine: www.epa.org.me

Ukoliko sa prilikom iskopa terena za izgradnju saobraćajnica i objekata naiđe na eventualne paleontološke ili mineraloške nalaze, koji predstavljaju geonasljeđe, obavezno je prekinuti radove, obavjestiti Agenciju, kako bi njihovi stručnjaci prikupili nalaze, odnosno izvršili neophodna istraživanja.

15. USLOVI I MJERE ZAŠTITE NEPOKRETNIH OBJEKATA UPISANIH U REGISTAR KULTURNIH DOBARA CRNE GORE I NJIHOVE ZAŠTIĆENE OKOLINE

U neposrednoj blizini predmetne lokacije nema objekata koji su u popisu registrovanih spomenika kulture.

U slučaju kada se u okviru predmetne lokacije nalazi ili je u neposrednoj blizini registrovani spomenik kulture, prema kome se treba upravljati shodno Zakonu o zaštiti kulturnih dobara („Sl. list CG“ br. 49/10 i 40/11, 44/17, 18/19), ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti pribavlja konzervatorske uslove u skladu sa članom 102 Zakona o zaštiti kulturnih dobara. Konzervatorski uslovi čine osnov za izradu konzervatorskog projekta u skladu sa članom 103 istog zakona. Na konzervatorski projekat se pribavlja saglasnost Uprave za zaštitu kulturnih dobara Crne Gore.

16. POTREBA IZRADE URBANISTIČKOG PROJEKTA

Za naselja i dijelove naselja koji predstavljaju nepokretna kulturna dobra od međunarodnog i nacionalnog značaja je obavezno donošenje urbanističkog projekta, što nije slučaj u ovom predmetu.

Na zahtjev korisnika ili vlasnika, dozvoljava se formiranje nove urbanističke parcele spajanjem dvije ili više urbanističkih parcela, do utvrđenog maksimuma iz UTU za svaku namjenu. Preparcelacija se u tom slučaju utvrđuje izradom urbanističkog projekta, a u skladu sa uslovima iz ovog DUP-a. (tekstualni dio DUP-a, poglavlje 6.3.2, strana 75)

17. USLOVI ZA PRIKLJUČENJE OBJEKATA NA INFRASTRUKTURU I POSEBNI TEHNIČKI USLOVI

Prkazani su na izvodu iz DUP-a: karta vodovoda i kanalizacije, karta elektroenergetske mreže i postrojenja i karta telekomunikacija. Detaljnije tehničke uslove za priključenje ovaj Sekretarijat, po službenoj dužnosti, pribavlja za investitora.

Telekomunikaciona mreža – Prilikom izrade tehničke dokumentacije elektronske komunikac. infrastrukt. poštovati:

- Zakon o elektronskim komunikacijama („Sl. list CG“ br. 40/13)
- Pravilnik o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata („Sl. list CG“ broj 33/14)
- Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za priključenje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl. list CG“ br. 59/15)
- Pravilnik o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme („Sl. list CG“ broj 52/14).

Takođe koristiti sledeće:

- sajt na kome se nalaze relevantni propisi u skladu sa kojim se obavlja izrada tehničke dokumentacije www.ekip.me/regulativa/;
- sajt na kome Agencija objavljuje podatke o postojećem stanju elektronske komunikacione infrastrukture <http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip.me> kao i adresu web portala <http://ekinfrastuktura.ekip.me/ekip/login.jsp> preko koga sve zainteresovane strane od Agencije za telekomunikacije i poštansku djelatnost mogu da zatraže otvaranje korisničkog naloga, kako bi pristupili georeferenciranoj bazi podataka elektronske komunikacione infrastrukture.

Prilikom projektovanja, obaveza Projektanta je da poštuje tehničke preporuke EPCG koje su dostupne na sajtu www.epcg.me.

Vodovodne i kanalizacione, elektro i tk instalacije u objektu i izvan njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima, a priključenje objekta na naseljske infrastrukturne sisteme projektovati prema uslovima dobijenim od nadležnih javnih preduzeća i tretirati ih kroz idejna rješenja urbanističke parcele.

U slučaju kada je za predmetnu parcelu planom predviđen prilaz sa magistralnog puta, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Direkcije za saobraćaj, shodno članu 16. Zakona o putevima („Službeni list RCG“ broj 82/20).

U slučaju kada se u okviru predmetne urbanističke parcele nalazi zaštitni pojas ili cjevovod regionalnog vodovoda, ovaj Sekretarijat po službenoj dužnosti, za investitora traži i tehničke uslove od Regionalnog vodovoda Crnogorsko primorje. Na osnovu člana 32 Pravilnika o određivanju i održavanju zona i pojaseva sanitarne zaštite i ograničenjima u tim zonama („Službeni list CG“ br. 66/09), pojas sanitarne zaštite određuje se oko glavnih cjevovoda i u zavisnosti od konfiguracije terena iznosi 2,0m od osovine cjevovoda

sa obje strane. U pojasu zaštite nije dozvoljena izgradnja objekata, postavljanje uređaja i vršenje radnji koje na bilo koji način mogu zagaditi vodu ili ugroziti stabilnost cjevovoda.

Sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova su posebni uslovi za izradu projektne dokumentacije izdati od strane nadležnih službi – DOO Vodovod i kanalizacija Budve.

18. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA PROMJENE U VODNOM REŽIMU

Investitor je dužan da radi izrade tehničke dokumentacije za izgradnju novog ili rekonstrukciju postojećeg objekta i izvođenje geoloških istraživanja i drugih radnji koje mogu trajno, povremeno ili privremeno uticati na promjene u vodnom režimu pribaviti vodne uslove, u skladu sa članom 114 Zakona o vodama ("Službeni list RCG" broj 27/07, "Službeni list CG" broj 73/10, 32/11, 47/11, 48/15, 52/16, 55/16, 2/17, 80/17 i 84/18). Pribavljanje vodnih uslova nije potrebno za korišćenje vode koja ne prelazi obim opšte upotrebe vode i u slučaju kada novi ili rekonstruisani stambeni objekat ili manji poslovni i drugi objekat (koji se gradi u skladu sa odgovarajućim prostornim planskim dokumentom) koji se priključuje na Javni vodovod i kanalizaciju, a vodu za potrebe objekta koristi samo za piće i sanitarne potrebe.

19. USLOVI ZA OBJEKTE KOJI MOGU DA UTIČU NA BEZBJEDNOST VAZDUŠNOG SAOBRAĆAJA

U okviru DUP-a ne postoji zona ograničenja prepreka aerodroma. Za privremene ili stalne objekte ili djelove objekta, van zone ograničenja prepreka aerodroma, čija je visina veća od 45m, potrebno je od Agencije za civilno vazduhoplovstvo Crne Gore dobiti saglasnost za izgradnju i postavljanje, kao i uslove za označavanje i održavanje. (Sigurnosni nalog broj 2016/001 rev 00, datum stupanja na snagu 01.08.2016.godine).

20. SAOBRAĆAJNI USLOVI

Uslovi priključenja na kolsku saobraćajnicu prikazani su na izvodu iz DUP-a: karta saobraćaja.

Urbanistička parcela mora imati obezbijeđen kolski pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta, u skladu s planskim dokumentom.

Izuzetno od navedenog, u starim gradskim jezgrima ili na urbanističkim parcelama sa postojećim objektima koji su izgrađeni na terenima sa nepovoljnom konfiguracijom u kojima ne postoji mogućnost obezbjeđivanja kolskog pristupa, urbanističkoj parceli se može obezbijediti samo pješački odnosno biciklistički pristup sa gradske saobraćajnice ili javnog puta. (član 59, Zakon o uređenju prostora, „Sl. List CG“ broj 19/25)

Potreban broj parking mjesta kod nove izgradnje, uključujući dogradnju i nadogradnju, obezbijediti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima (PM) ili kao garažna mjesta (GM) u podzemnim etažama zgrade, a prema normativu:

Namjena	Potreban broj PM, odnosno GM
STAN	1,1 PM/stanu
APARTMANI	1,1 PM/apartmanu
HOTELI U GRADU	1 PM/2 ležaja
ADMINISTRATIVNO - POSLOVNE DJELATNOSTI	1 PM/75 m ² bruto površine
UGOSTITELJSKI SADRŽAJI	1 PM/4 stolice
TRGOVINSKI SADRŽAJI	1 PM/75 m ² bruto površine
OSTALI SADRŽAJI	prema analizi planera – projektanta

Neophodan parking, odnosno garažni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa izgradnjom objekta. Podzemne garaže mogu zauzimati veću površinu od gabarita objekta u nivou prizemlja. U tom slučaju podzemna građevinska linija garaže (GLG) se određuje na sljedeći način:

- najmanje udaljenje GLG od bočnih granica susjedne urbanističke parcele je 1,5 m, osim kod jednostrano uzidanih i dvostrano uzidanih objekata, kada se GLG poklapa sa bočnim granicama susjedne urbanističke parcele,
- najmanje udaljenje GLG od zadnje granice susjedne urbanističke parcele je 1,5 m,
- GLG prema javnoj saobraćajnici može da se poklapa sa granicom urbanističke parcele, odnosno udaljenje može biti 0,0 m,
- uz ispunjenje prethodnih uslova horizontalni gabarit podzemne etaže namijenjena za garažu **ne smije** biti veći od 60 % površine pripadajuće urbanističke parcele za stambene, objekte, za turističke objekte **ne smije** biti veći od 85 %,
- za stambeno-poslovne objekte komercijalnih i poslovnih djelatnosti (SMN) može biti i 100 % od površine pripadajuće urbanističke parcele.

Pri projektovanju podzemne garaže moraju biti zadovoljeni prije svega protivpožarni uslovi predviđeni odgovarajućim zakonima, pravilnicima i standardima, kao i ostali uslovi u pogledu bezbjednosti.

Krovne površine podzemnih garaža moraju se urediti kao pješačke površine sa značajnim učešćem specijalnog krovnog zelenila. Neophodan parking, odnosno garažni prostor mora se obezbjediti istovremeno sa izgradnjom objekta.

Ne dozvoljava se prenamjena garaža u stambene, turističke i druge namjene (npr. prodavnice, auto – radionice i sl.), **kao ni prenamjena prostora za parkiranje.** (strana 79)

Rješavanje mirujućeg saobraćaja

Potreban broj parking mjesta kod nove izgradnje, uključujući dogradnju i nadogradnju, obezbjediti u okviru sopstvene parcele, na otvorenim parkinzima (PM) ili kao garažna mjesta (GM) u podzemnim etažama zgrade, a prema normativu na osnovu tačke 6.3.11. Uslovi za parkiranje i garažiranje vozila. Neophodan parking, odnosno garažni prostor mora da se obezbjedi istovremeno sa izgradnjom objekta. (strana 91)

21. USLOVI ZA NESMETANO KRETANJE INVALIDNIH LICA

Obezbjediti nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad lica smanjene pokretljivosti, shodno Pravilniku o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom („Službeni list Crne Gore“ br. 48/13 i 44/15).

Obavezna primjena elemenata pristupačnosti, propisana članom 46. Pravilnika, predviđa: za stambene objekte je iz člana 17, 18, 23 i 40, a za stambeno-poslovne iz člana 17, 18 i 23 plus dio objekta poslovne namjene mora sadržati elemente pristupačnosti u zavisnosti od namjene poslovnog prostora.

Izgradnja javnih objekata vrši se na način kojim se licima smanjene pokretljivosti i licima sa invaliditetom obezbjeđuje nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad. Izgradnja **stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata** vrši se na način kojim se licima iz stava 1 ovog člana obezbjeđuje nesmetan pristup i kretanje u zajedničkim prostorijama.

Stambeni i stambeno-poslovni objekti sa deset i više stanova moraju se izgrađivati na način kojim se obezbjeđuje jednostavno prilagođavanje objekta, najmanje jedne stambene jedinice na svakih deset stanova za nesmetan pristup, kretanje, boravak, rad i bezbjedna evakuacija lica smanjene pokretljivosti i

lica sa invaliditetom. Pristup, kretanje i boravak lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom dužan je da obezbijedi vlasnik objekta. (član 30, Zakon o izgradnji objekata Sl. list CG broj 19/25)

22. USLOVI ZA RACIONALNO KORIŠĆENJE ENERGIJE

Shodno Zakonu o energetske efikasnosti („Službeni list CG“ broj 29/10, 40/11) i Pravilniku o minimalnim zahtjevima energetske efikasnosti zgrada („Službeni list CG“ broj 47/24) projektovanjem i izgradnjom objekata treba postići smanjenje gubitaka toplote iz objekata, poboljšanje toplotne izolacije spoljnih elemenata, povećanje toplotne efikasnosti pravilnom orijentacijom objekata i korišćenjem sunčeve energije, korišćenje obnovljivih izvora energije, te povećanje energetske efikasnosti sisteme grejanja.

Članom 27 stav 6 Zakona o izgradnji objekata („Sl. list CG“ broj 19/25), propisuju se mjere ekonomičnog korišćenja energije i čuvanje toplote prema kojoj postavljene instalacije za grijanje, rashladne i ventilacione instalacije i osvjetljenje moraju biti projektovani i izvedeni na način da se ostvaruje poboljšanje energetske efikasnosti, vodeći računa o korisnicima i klimatskim uslovima lokacije, odnosno da objekat bude i energetski efikasan (da se koriste minimalne količine energije tokom njegove izgradnje, odnosno uklanjanja).

Sadržaj Elaborata energetske efikasnosti objekta propisan je Pravilnikom o sadržaju elaborata energetske efikasnosti zgrada („Službeni list CG“ broj 47/13).

Analizirati lokaciju, orijentaciju i oblik kuće. Primjeniti visok nivo toplotne izolacije kompletnog spoljnog omotača objekta i izbjegavati toplotne mostove. U cilju racionalnog korišćenja energije treba iskoristiti sve mogućnosti smanjenja korišćenja energije u objektima. Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije.

Iskoristiti toplotne dobitke od sunca i zaštititi se od pretjeranog osunčanja. Koristiti održive sisteme protiv pretjerane insolacije – zasjena škurama, pergolama, zelenilom i slično, kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. Drvoredima i gustim zasadima smanjiti uticaj vjetrova i obezbijediti neophodnu zasjenu u letnjim mjesecima. Nisko energetske tehnologije za grijanje i hlađenje se trebaju koristiti gdje god je to moguće. Pri proračunu koeficijentata prolaza toplote objekata uzeti vrijednosti za 30-25% niže od maksimalno dozvoljenih vrijednosti dozvoljenih za ovu klimatsku zonu.

Sunčani kolektori treba da budu skladno oblikovani i ukomponovani na najmanje uočljivim mjestima na objektu. Koristiti održive sisteme protiv prekomjerne insolacije (zasjenu škurama, građevinskim elementima, zelenilom i slično) kako bi se smanjila potrošnja energije za vještačku klimatizaciju. održivost fotovoltacionih ćelija treba ispitati u svrhu snabdevanja niskonaponskom strujom za rasvjetu naselja, kao i druge mogućnosti, poput punjenja električnih vozila.

U cilju stimulisanja izgradnje energetski efikasnih objekata koji koriste solarnu energiju, Opština Budva je, Odlukom o naknadi za komunalno opremanje gradskog zemljišta („Službeni list CG – opštinski propisi“, broj 01/15), predvidjela da se naknada umanjuje za 200€ po 1m² ugrađenog solarnog kolektora – panela.

Neposredna blizina mora uslovljava relativno mala godišnja kolebanja temperature vazduha – godišnja temperaturna amplituda iznosi 16,4°C. Ipak ističe se visoka temperatura ljetnjih mjeseci u toku kojih se javlja prosječno 25 dana sa žegom (30°C i više). Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama zone u kojoj se nalazi predmetna lokacija.

23. USLOVI ZA ODVOŽENJE ČVRSTOG OTPADA

Mjesta za postavljanje kontejnera za smeće predviđeti na urbanističkoj parceli.

Nije dozvoljeno postavljanje kontejnera na površinama namijenjenim za parkiranje vozila. Mjesta u objektu ili niše za postavljanje kontejnera za smeće kao i njihov potreban broj predviđeti u saradnji sa nadležnim komunalnim preduzećem, a imajući u vidu produkciju čvrstog komunalnog otpada. Pri tome voditi računa o porastu broja korisnika prostora tokom ljetnjih mjeseci, pa stoga broj kontejnera i periodiku njihovog pražnjenja prilagoditi količini smeća. Poštujući prethodne uslove mjesta za postavljanje kontejnera za smeće trebaju biti što bliže javnim saobraćajnicama uz minimalnu denivelaciju (bez ivičnjaka) u odnosu na saobraćajnicu, sa padom od 5 % prema saobraćajnici. Niše za postavljanje kontejnera za smeće moguće je sa tri strane vizuelno izolovati zelenilom ili zidanim ogradama čija visina ne može biti veća od 1,50 m.

24. MOGUĆNOST FAZNE IZGRADNJE

Za objekat:

Na osnovu Zakona o izgradnji objekata i člana 10 kroz izradu idejnog rješenja može se odrediti faznost gradnje (tehničko-tehnološka i funkcionalna cjelina) objekata. Dozvoljena je fazna izgradnja, tako da konačno izgrađeni objekat ne prelazi maksimalne propisane površine pod objektom i spratnost, a ove vrijednosti mogu biti i manje.

Za urbanističku parcelu ili više urbanističkih parcela:

Na osnovu UT uslova, kod urbanističkih parcela na kojima je planom predviđena izgradnja više objekata, potrebno je uraditi revidovano idejno rješenje kompletne urbanističke parcele ili više susjednih urbanističkih parcela (čl. 10 Zakona o izgradnji objekata). Idejnim rješenjem se utvrđuje generalna koncepcija za izgradnju objekata, a naročito: uklapanje objekta u prostor, položaj objekta u okviru lokacije i prema susjednim objektima.

Za građenje na dijelu urbanističke parcele:

Članom 41 Zakona o izgradnji objekata propisano je da se na dijelu urbanističke parcele može graditi ako nedostajući dio urbanističke parcele ne utiče na funkcionalnost i pristup objektu i uz uslov da se indeksi zauzetosti i izgrađenosti utvrđeni za urbanističku parcelu, u zavisnosti od namjene, umanjuju za nedostajući dio urbanističke parcele i da je ispunjen uslov minimalne površine urbanističke parcele shodno planiranoj namjeni.

Kroz izradu idejnog rješenja provjeriti, da li predmetna izgradnja na dijelu urbanističke parcele, na bilo koji način ugrožava valorizaciju preostalog dijela urbanističke parcele.

25. LOKACIJA u odnosu na PPPNOP

Planom višeg reda, PPPNOP Poglavlje 36. Pravila za sprovođenje plana tačka 3. i 8. (strana 297) istovremeno je propisano:

- **3. Područje opština se uređuje prema važećoj planskoj dokumentaciji nižeg reda do donošenja Plana generalne regulacije, ali na način da se poštuju odredbe i smjernice ovog Plana u smislu poštovanja koridora infrastrukture i mjera zaštite zaštićenih prirodnih i kulturnih dobara."**
- **8. Važeća planska dokumentacija nižeg reda, a koja nije u skladu sa pravilima ovog Plana, primjenjivaće se do izrade Plana generalne regulacije, a daje se mogućnost i njene izmjene i dopune, odnosno stavljanja van snage i izrade novog plana, prema Odluci nadležnog organa.**

Preklapanjem geodetske podloge sa infrastrukturnim koridorima, zaštićenim prirodnim i kulturnim dobrima iz obuhvata PPPNOP-a, konstatovano je da se predmetne katastarske parcele ne nalaze u trasama koridora infrastrukture, ni u zaštićenim zonama u obuhvatu PPPNOP-a.

26. NAPOMENA

Tekstualni i grafički dio predmetnih planova, kojim su propisani način izgradnje objekata, uslovi za priključenje na infrastrukturu i uslovi za uređenje urbanističke parcele, sastavni su dio urbanističko-tehničkih uslova i dostupni su na sajtu www.planovidozvole.mrt.gov.me/LAMP/PlanningDocument?m=BD i www.budva.me.

Shodno članu 31 Zakona o izgradnji objekata („Sl. list CG“ broj 19/25) **objekat se gradi na osnovu građevinske dozvole.**

Zahtjev za izdavanje građevinske dozvole podnosi investitor.

Investitor je dužan da uz zahtjev priloži dokumentaciju iz člana 34 stav 1 tač. 1, 2, 3 i 7, odnosno za izgradnju porodične stambene zgrade stav 2 tač. 1, 2, 3 i 7 Zakona o izgradnji objekata. Dokumentaciju iz stava 1 tač. 4, 5 i 6 i stava 2 tač. 4, 5 i 6 ovog člana pribavlja nadležni organ za izdavanje građevinske dozvole, po službenoj dužnosti.

Dokumentacija na osnovu koje se izdaje građevinska dozvola: (Član 34 Zakona o izgradnji objekata)

- 1) glavnog projekta, ovjerenog u skladu sa ovim zakonom;
- 2) izvještaja o pozitivnoj reviziji glavnog projekta, ovjerenog u skladu sa ovim zakonom;
- 3) saglasnosti glavnog državnog arhitekta, odnosno glavnog gradskog arhitekta iz člana 22 st. 1, 2 i 4 ovog zakona;
- 4) dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu (list nepokretnosti, ugovor o koncesiji, ugovor o zakupu, odluka o utvrđivanju javnog interesa, notarski ovjerena saglasnost ili izjava volje vlasnika zemljišta upisana u „G“ listu lista nepokretnosti i drugi dokazi o pravu na građenje na zemljištu), ili dokaza o pravu građenja, odnosno drugom pravu na objektu ako se radi o rekonstrukciji objekta;
- 5) dokaza o utvrđivanju obaveze plaćanja naknade za građenje propisane zakonom kojim se uređuje uređenje prostora i dokaza o izmirenju obaveza plaćanja posebne naknade za investicije propisane zakonom kojim se uređuje regionalno vodosnabdijevanje crnogorskog primorja;
- 6) saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih posebnim propisima;
- 7) dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta i revidenta glavnog projekta.

Građevinska dozvola za **objekat porodične stambene zgrade** izdaje se na osnovu sljedeće dokumentacije:

- 1) glavnog projekta, ovjerenog u skladu sa ovim zakonom;
- 2) saglasnosti gradskog arhitekta na idejno rješenje i idejnom rješenja;
- 3) izjave projektanta da je projekat urađen u skladu sa zakonom, idejnim rješenjem, posebnim propisima i pravilima struke i da se na osnovu njega može graditi;
- 4) dokaza o pravu svojine, odnosno drugom pravu na građevinskom zemljištu (list nepokretnosti, ugovor o koncesiji, ugovor o zakupu, odluka o utvrđivanju javnog interesa, notarski ovjerena saglasnost ili izjava volje vlasnika zemljišta upisane u „G“ listu lista nepokretnosti i drugi dokazi o pravu na građenje na zemljištu) ili dokaza o pravu građenja, odnosno drugom pravu na objektu;
- 5) dokaza o utvrđivanju obaveze plaćanja naknade za građenje propisane zakonom kojim se uređuje uređenje prostora i dokaza o izmirenju obaveza plaćanja posebne naknade za investicije propisane zakonom kojim se uređuje regionalno vodosnabdijevanje crnogorskog primorja;
- 6) saglasnosti, mišljenja i drugih dokaza utvrđenih posebnim propisima;
- 7) dokaza o osiguranju od odgovornosti projektanta glavnog projekta.

U postupku izdavanja građevinske dozvole provjerava se da li je glavni projekat u sadržaju i formi sačinjen na način propisan Zakonom o izgradnji objekata i usklađen sa idejnim rješenjem na osnovu kojeg je data saglasnost glavnog državnog arhitekta, odnosno glavnog gradskog arhitekta.

Tehnička dokumentacija mora biti izrađena u skladu sa Pravilnikom o načinu izrade i sadržini tehničke dokumentacije ("Službeni list CG" broj 44/18 i 43/19).

Shodno članu 53 Zakona o izgradnji objekata, radi utvrđivanja podobnosti objekta za upotrebu nadležni organ za izdavanje građevinske dozvole izdaje **upotrebnu dozvolu**.

Naime, investitor je dužan da, prije početka korišćenja objekta, podnese zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole, najkasnije u roku od sedam dana od dana dobijanja konačnog izvještaja o vršenju stručnog nadzora. Za porodičnu stambenu zgradu, investitor podnosi zahtjev za izdavanje upotrebne dozvole najkasnije sedam dana od sačinjavanja izjave izvođača da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i glavnim projektom i da je podoban za upotrebu.

Podobnost za upotrebu objekta utvrđuje se tehničkim pregledom, osim u slučaju porodične stambene zgrade gdje se podobnost za upotrebu utvrđuje izjavom izvođača radova da je objekat izgrađen u skladu sa građevinskom dozvolom i glavnim projektom i da je podoban za upotrebu.

Na osnovu člana 143 stav 2 i 3 Zakona o uređenju prostora („Sl. list CG“ broj 19/25), a u vezi člana 74 Zakona o planiranju prostora i izgradnji objekata ("Službeni list CG", br. 64/17, 44/18, 63/18, 11/19, 82/20, 86/22 i 04/23), u slučaju da organ za izdavanje posebnih tehničkih uslova / vodnih uslova / konzervatorskih uslova ne odgovori na službeni zahtjev ovog Sekretarijata u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva, smatraće se da je saglasan sa urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim na osnovu planskog dokumenta.

26. PRILOZI

Kopije grafičkog i tekstualnog dijela predmetnih planova,
List nepokretnosti, Kopija katastarskog plana,
Tehnički uslovi DOO Vodovod i Kanalizacija Budva

Samostalni savjetnik I,
Dijana Perović, spec.sci.arh



Dostavljeno:

- Podnosiocu zahtjeva
- Urbanističko-građevinskoj inspekciji
- a/a

CRNA GORA
UPRAVA ZA NEKRETNOSTI
PODRUČNA JEDINICA: BUDVA
Broj: 917-104-DJ-91/25
Datum: 03.03.2025.



Katastarska opština: BUDVA
Broj lista nepokretnosti:
Broj plana: 3
Parcele: 224, 225/1

KOPIJA PLANA


Razmjera 1:1000



4
684
200
005
9

4
684
200
005
9

4
684
100
570
400



4
684
100
570
400

4
684
000
570
400

4
684
000
570
400

IZVOD IZ DIGITALNOG PLANA
Obradio:

Puzić



Ovjerava
Službeno lice:



UPRAVA ZA NEKRETNINE

CRNA GORA

PODRUČNA JEDINICA BUDVA

Broj: 104-919-2731/2025

Datum: 07.02.2025.

KO: BUDVA

Na osnovu člana 173 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18), postupajući po zahtjevu OPŠTINA BUDVA SEKRETARIJAT ZA URBANIZAM I ODRŽIVI RAZVOJ, , za potrebe 06-332/25-61/2 izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 588 - IZVOD

Podaci o parcelama									
Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
224			3 3		LAZI	Pašnjak 3. klase NASLJEDE		68	0.03
225	1		3 3/18	15/01/2018	LAZI	Livada 4. klase NASLJEDE		806	1.69
								874	1.73

Podaci o vlasniku ili nosiocu			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto		Obim prava
	LAZOVIĆ IVANA NEŽA UL.IV PROLETERSKE BR.25.BUDVA BUDVA Budva		1/1
		Korišćenje	

Podaci o teretima i ograničenjima							
Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
225	1			1	Livada 4. klase	15/01/2018 13:1	Zabilježba spora SPOR OPŠ.SUD KOTOR TUŽBA BR. P.263/89 □F

Naplata takse je oslobođena na osnovu člana 17 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list CG, br. 18/19). Naplata naknade oslobođena je na osnovu člana 174 Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07, "Sl. list CG" br. 73/10, 032/11, 040/11, 043/15, 037/17 i 17/18).



Područnica: 7

Tomasević Sonja, dipl.ing.geodezije

Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampe: 21.03.2025 12:06

PODRUČNA JEDINICA
BUDVA

Datum: 21.03.2025 12:06
KO: BUDVA

LIST NEPOKRETNOSTI 1221 - IZVOD

Podaci o parceli							
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m ²	Prihod
226/18		3 11/24	08.04.2024	LAZI	Livada 4. klase KUPOVINA	1	0.00
226/19		3 11/24	08.04.2024	LAZI	Livada 4. klase KUPOVINA	1	0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	MARKOVIĆ SPASOJE NIKOLA *	Korišćenje	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Korisnik: KORISNIK

Datum i vrijeme štampe: 21.03.2025 12:07

PODRUČNA JEDINICA
BUDVADatum: 21.03.2025 12:07
KO: BUDVA**LIST NEPOKRETNOSTI 2338 - IZVOD**

Podaci o parceli							
Broj/podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Površina m ²	Prihod
223/2		3,4 3,4	18.07.2023	LAZI	Livada 4. klase POKLON	158	0.33

Podaci o vlasniku ili nosiocu prava			
Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
*	BELIĆ NIKOLA *	Korišćenje	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.



Samostalni savjetnik I,
Dijana Perović, spec.sci.arh.

Perović



Budva, 21.03.2025. godine

LEGENDA:

GRANICE

- ■ ■ ■ granica plana
- granica bloka
- granica namjene

POVRŠINE ZA STANOVANJE PRETEŽNO STAMBENA NAMJENA

-  stanovanje manje gustine (jednoporodično stanovanje)
-  stanovanje manje gustine (višeporodično stanovanje u gradskim vilama)
-  stanovanje manje gustine u zoni rekonstrukcije i obnove (višeporodično stanovanje-niski objekti)
-  stanovanje srednje gustine (niski i srednje visoki objekti)
-  stanovanje srednje gustine (srednje visoki ili objekti veće visine ili visoki objekti)
-  stanovanje srednje gustine u zoni rekonstrukcije i obnove (srednje visoki objekti)
-  stanovanje srednje gustine u zoni rekonstrukcije i obnove (objekti veće visine)
-  stanovanje veće gustine (objekti veće visine i visoki objekti)
-  stanovanje velike gustine (visoki objekti)

POVRŠINE ZA URBANO ZELENILO

-  gradske šume
-  uređene slobodne površine
-  linearno zelenilo
-  površine za sport i rekreaciju u okviru zelenila
-  maslinjad

ZASTIČENA PODRUČJA KULTURNOISTORIJSKA BAŠTINA

-  područje spomenika kulture
-  zona pod zaštitom

POVRŠINE ZA RAD PRETEŽNO POVRŠINE ZA RAD

-  socijalna zaštita - predškolska ustanova
-  obrazovanje - osnovna škola

POVRŠINE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU

-  groblje
-  komunalni servisi - vodovod, elektrodistribucija

POVRŠINE ZA VJERSKE OBJEKTE I KOMPLEKSE

-  kompleks manastira Podostrog
-  vjerski objekat - crkva

POVRŠINE ZA SAOBRAĆAJNU INFRASTRUKTURU

-  garaža
-  kolске površine
-  pješačke površine
-  parking

POVRŠINE ZA TURIZAM PRETEŽNO TURISTIČKA NAMJENA


-  površine za hotele i apart hotele

POVRŠINE ZA MJEŠOVITE NAMJENE

-  mješovita namjena (zona visokih objekata)
-  mješovita namjena (zona srednje visokih objekata)

VODNE POVRŠINE


-  regulisani vodotokovi
-  neregulirani vodotokovi



list 09.


PLANIRANO STANJE NAMJENA POVRŠINA

R 1:1000



LEGENDA:

■ ■ ■ ■	granica plana
—	regulaciona linija
GL	građevinska linija
PG	podzemna građevinska linija
—	granica bloka
—	granica urbanističke parcele
—	granica katastarske parcele
1-111	broj urbanističke parcele u okviru bloka
111/11	broj katastarske parcele
111	broj bloka




list 10.

PLANIRANO STANJE REGULACIJA I NIVELACIJA

R 1:1000

IZVOD IZ DUP-a PODKOŠLIJUN, list 11 Planirano stanje parcelacija i preparcelacija
(Službeni list CG, opštinski propisi 26/08)




Samostalni savjetnik I,
Dijana Perović, spec.sci.arh.

Perović



Budva, 21.03.2025. godine


- ■ ■ ■ ■ granica plana
- granica bloka
- granica urbanističke parcele
- granica katastarske parcele
- 1-111 broj urbanističke parcele u okviru bloka
- 11111 broj katastarske parcele
- 11 broj bloka



list 11.

**PLANIRANO STANJE
NACRT PARCELACIJE I
PREPARCELACIJE**

R 1:1000




Merović



Budva, 21.03.2025. godine

LEGENDA:

- granica plana
gradska magistrala
gradska saobraćajnica
sabirna ulica
stambeno-pristupna ulica
kolosko pješačka ulica




RANG SAOBRAĆAJNICA



ELEMENTI KRIVINA I KOORDINATE TJEMENA

TA1 $\alpha = 52^{\circ}33'49.67''$ $T = 4.94m$ $R = 10.00m$ $ysk = 1.15m$ $Dk = 9.17m$ $Y = 6570403.05$ $X = 4684071.64$	TA2 $\alpha = 13^{\circ}52'32.25''$ $T = 12.17m$ $R = 100.00m$ $ysk = 0.74m$ $Dk = 24.22m$ $Y = 6570440.90$ $X = 4684077.07$	TA3 $\alpha = 17^{\circ}25'55.89''$ $T = 7.67m$ $R = 50.00m$ $ysk = 0.58m$ $Dk = 15.21m$ $Y = 6570462.32$ $X = 4684085.74$	TA4 $\alpha = 18^{\circ}13'47.47''$ $T = 8.02m$ $R = 50.00m$ $ysk = 0.64m$ $Dk = 15.91m$ $Y = 6570515.16$ $X = 4684090.00$
--	---	---	---



list 12.

PLANIRANO STANJE
SAOBRAĆAJ-REGULACIONI PLAN

[illegible]


Periodic!



Budva, 21.03.2025. godine

LEGENDA:

 granica plana.




list 13.

PLANIRANO STANJE
SAOBRAĆAJ-NIVELACIONI PLAN

R 1:1000

IZVOD IZ DUP-a PODKOŠLIJUN, list 15 Površine pod zelenilom I slobodne površine
(Službeni list CG, opštinski propisi 26/08)



Samostalni savjetnik I,
Dijana Perović, spec.sci.arh.

Perović



Budva, 21.03.2025. godine

LEGENDA:



GRANICE



POVRŠINE POD ZELENILOM JAVNOG KORIŠĆENJA




POVRŠINE POD ZELENILOM OGRANIČENOG KORIŠĆENJA



list 15.

PLANIRANO STANJE POVRŠINE POD ZELENILOM I SLOBODNE POVRŠINE

R 1:1000



Samostalni savjetnik I,
Dijana Perović, spec.sci.arh.

Perović



Budva, 21.03.2025. godine



LEGENDA:

- ■ ■ ■ ■ granica plana
- regionalni vodovod
- postojeći vodovod
- novi vodovod
- fekalna kanalizacija
- atmosferska kanalizacija
- regulisana rijeka
- regulisani potok - otvoreno korito
- regulisani potok - djelimično zatvoreno korito
- CS planirana crpna stanica
- Ph požarni hidrant

OTVORENO REGULISANO KORITO
POTOKA PODKOŠLJUN



ZATVORENO REGULISANO KORITO
POTOKA PODKOŠLJUN



list 17.

PLANIRANO STANJE HIDROTEHNIČKA INFRASTRUKTURA

R 1:1000



Samostalni savjetnik I,
Dijana Perović, spec.sci.arh.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dijana Perović'.



Budva, 21.03.2025. godine

LEGENDA:

■ ■ ■ ■ granica plana

POSTOJEĆE

⚡ TS 10/0.4 kV

🏠 slobodnostojeći KRO

~~~~~ 35kV dalekovod (vazдушna mreža)- UKIDA SE

..... 35kV (6x) dalekovod (kablovska mreža)

==== 35kV (3x) dalekovod (kablovska mreža)

==== 10kV dalekovod (kablovska mreža)

==== 0.4kV vod (kablovska mreža)

----- 0.4kV vod (vazdušni)


#### PLANIRANO

⚡ TS 10/0.4 kV

----- 10kV dalekovod (kablovska mreža)

----- 35kV dalekovod (kablovska mreža)

NAPOMENA:  
Sve traf. stanice sa oznakom "MK (brz)" su 2x 630 kVA



list 19.

## PLANIRANO STANJE ELEKTROENERGETSKA MREŽA

R 1:1000

IZVOD IZ DUP-a PODKOŠLJUN, list 21 Planirano stanje telekomunikacije  
(Službeni list CG, opštinski propisi 26/08)



Samostalni savjetnik I,  
Dijana Perović, spec.sci.arh.



Budva, 21.03.2025. godine

## LEGENDA:



■ ■ ■ ■ ■ granica plana

### POSTOJEĆE

- spoljašnji kablovski izvod
- unutrašnji kablovski izvod
- komunikaciono čvorište  
(izdvojeni komunikacioni stepen)

### PLANIRANO

- spoljašnji kablovski izvod
- unutrašnji kablovski izvod
- komunikaciono čvorište  
(izdvojeni komunikacioni stepen)



list 21.

## PLANIRANO STANJE TELEKOMUNIKACIJE

R 1:1000

DUP Podkošljun - URBANISTIČKI POKAZATELJI  
BLOK 34

| Blok | Broj urbanističke parcele | Površina urbanističke parcele (m <sup>2</sup> ) | Površina pod objektima (m <sup>2</sup> ) | UKUPNA BRGP SVIH OBJEKATA (m <sup>2</sup> ) | SPRATNOST | Indeks zauzetosti   |                   |
|------|---------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|---------------------|-------------------|
|      |                           |                                                 |                                          |                                             |           | Indeks izgrađenosti | Indeks zauzetosti |
| 34   | 1                         | 738                                             | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |
| 34   | 2                         | 745                                             | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |
| 34   | 3                         | 826                                             | 496                                      | 1984 P+3                                    | 0         | 0,60                | 2,40              |
| 34   | 4                         | 667                                             | 496                                      | 1983 P+3                                    | 0         | 0,74                | 2,97              |
| 34   | 5                         | 757                                             | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |
| 34   | 6                         | 167                                             | 86                                       | 257 Su+P+2                                  | 0         | 0,51                | 1,54              |
| 34   | 7                         | 173                                             | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |
| 34   | 8                         | 528                                             | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |
| 34   | 9                         | 215                                             | 93                                       | 280 P+2                                     | 0         | 0,43                | 1,30              |
| 34   | 10                        | 447                                             | 92                                       | 276 P+1+Pk                                  | 0         | 0,21                | 0,62              |
| 34   | 11                        | 234                                             | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |
| 34   | 12                        | 248                                             | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |
| 34   | 13                        | 184                                             | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |
| 34   | 14                        | 155                                             | 21                                       | 21 P                                        | 0         | 0,13                | 0,13              |
| 34   | 15                        | 273                                             | 101                                      | 202 P+1                                     | 0         | 0,37                | 0,74              |
| 34   | 16                        | 308                                             | 94                                       | 189 P+1                                     | 0         | 0,31                | 0,61              |
| 34   | 17                        | 283                                             | 97                                       | 97 P                                        | 0         | 0,34                | 0,34              |
| 34   | 18                        | 130                                             | 30                                       | 30 P                                        | 0         | 0,23                | 0,23              |
| 34   | 19                        | 366                                             | 51                                       | 102 P+1                                     | 0         | 0,14                | 0,29              |
| 34   | 21                        | 770                                             | 135                                      | 135 P                                       | 0         | 0,18                | 0,18              |
| 34   | 22                        | 556                                             | 271                                      | 950 P+2, Su+P+2                             | 0         | 0,48                | 1,70              |
| 34   | 23                        | 1240                                            | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |
| 34   | 24                        | 606                                             | 100                                      | 100 P                                       | 0         | 0,16                | 0,16              |
| 34   | 25                        | 950                                             | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |
| 34   | 26                        | 204                                             | 9                                        | 9 P                                         | 0         | 0,05                | 0,05              |
| 34   | 27                        | 204                                             | 75                                       | 137 P, Su+P                                 | 0         | 0,37                | 0,67              |
| 34   | 28                        | 169                                             | 66                                       | 132 Su+P                                    | 0         | 0,39                | 0,78              |
| 34   | 29                        | 959                                             | 20                                       | 20 P                                        | 0         | 0,02                | 0,02              |
| 34   | 30                        | 437                                             | 83                                       | 249 P+1+Pk                                  | 0         | 0,19                | 0,57              |
| 34   | 31                        | 485                                             | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |
| 34   | 32                        | 401                                             | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |
| 34   | 33                        | 359                                             | 142                                      | 341 P, P+1+Pk                               | 0         | 0,40                | 0,95              |
| 34   | 34                        | 280                                             | 167                                      | 670 P+3                                     | 0         | 0,60                | 2,39              |
| 34   | 35                        | 342                                             | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |
| 34   | 36                        | 218                                             | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |
| 34   | 37                        | 230                                             | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |
| 34   | 38                        | 202                                             | 45                                       | 45 P                                        | 0         | 0,22                | 0,22              |
| 34   | 39                        | 226                                             | 25                                       | 25 P                                        | 0         | 0,11                | 0,11              |
| 34   | 40                        | 261                                             | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |
| 34   | 41                        | 210                                             | 43                                       | 43 P                                        | 0         | 0,20                | 0,20              |
| 34   | 42                        | 354                                             | 210                                      | 447 P, P+1+Pk                               | 0         | 0,89                | 1,26              |
| 34   | 43                        | 388                                             | 194                                      | 1164 P+4+Pk                                 | 0         | 0,50                | 3,00              |
| 34   | 44                        | 330                                             | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |
| 34   | 45                        | 306                                             | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |
| 34   | 46                        | 341                                             | 0                                        | 0                                           | 0         | 0,00                | 0,00              |

DUP Podkošljun - URBANISTIČKI POKAZATELJI  
BLOK 34

| PLANIRANO             |                                   |                                                        |                                 |                   |                     |                                                           |                                                                                                       |                                       |                                                      |                                      |                                                       |                           |                                                |
|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------|
| ŠIFRA PRETEŽNE NAMENE | MAKSIMALNA POVRŠINA POD OBJEKTIMA | MAKSIMALNA UKUPNA BRGP SVIH OBJEKATA (m <sup>2</sup> ) | MAKSIMALNA DOZVOLJENA SPRATNOST | Indeks zauzetosti | Indeks izgrađenosti | Status postojećih objekata (0 - ruši se, 1 - zadržava se) | Dopolne vrste gradnje (00 - bez gradnje, 01 - planiran nov objekt, NDG - nadgradnja, DOG - dogradnja) | MINIMALNO BRGP stanovanja (apartmana) | MAKSIMALNO BRGP komercijalnih i poslovnih delatnosti | BRGP turizam (hoteli i rent-a-ville) | BRGP radne delatnosti - obrazovanje (m <sup>2</sup> ) | BRGP manastirski kompleks | BRGP vjerski objekti - crkva (m <sup>2</sup> ) |
|                       |                                   |                                                        |                                 |                   |                     |                                                           |                                                                                                       |                                       |                                                      |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS2                   | 314                               | 1255 G+P+3                                             |                                 | 0,43              | 1,70                |                                                           | IZG                                                                                                   | 942                                   | 314                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS2                   | 314                               | 1255 G+P+3                                             |                                 | 0,42              | 1,68                |                                                           | IZG                                                                                                   | 942                                   | 314                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS2                   | 496                               | 1984 P+3                                               |                                 | 0,60              | 2,40                | 1                                                         | 00                                                                                                    | 1488                                  | 496                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS2                   | 496                               | 1983 P+3                                               |                                 | 0,74              | 2,97                | 1                                                         | 00                                                                                                    | 1487                                  | 496                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS2                   | 492                               | 1846 G+P+3                                             |                                 | 0,61              | 2,44                |                                                           | IZG                                                                                                   | 1385                                  | 492                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 86                                | 257 Su+P+2                                             |                                 | 0,51              | 1,54                | 1                                                         | 00                                                                                                    | 171                                   | 86                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 72                                | 216 G+P+2                                              |                                 | 0,42              | 1,25                |                                                           | IZG                                                                                                   | 144                                   | 72                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 240                               | 961 G+P+3                                              |                                 | 0,45              | 1,82                |                                                           | IZG                                                                                                   | 721                                   | 240                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 93                                | 280 P+2                                                |                                 | 0,43              | 1,30                | 1                                                         | 00                                                                                                    | 167                                   | 93                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 157                               | 470 P+1+Pk                                             |                                 | 0,35              | 1,05                | 1                                                         | DOG                                                                                                   | 313                                   | 157                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 84                                | 168 P+1                                                |                                 | 0,36              | 0,72                |                                                           | IZG                                                                                                   | 84                                    | 84                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 84                                | 336 G+P+2+Pk                                           |                                 | 0,34              | 1,35                |                                                           | IZG                                                                                                   | 252                                   | 84                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 60                                | 240 G+P+2+Pk                                           |                                 | 0,33              | 1,30                |                                                           | IZG                                                                                                   | 180                                   | 60                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 36                                | 109 Su+P+1                                             |                                 | 0,23              | 0,70                | 0                                                         | IZG                                                                                                   | 73                                    | 36                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 101                               | 202 P+1                                                |                                 | 0,37              | 0,74                | 1                                                         | 00                                                                                                    | 101                                   | 101                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 94                                | 189 P+1                                                |                                 | 0,31              | 0,61                |                                                           |                                                                                                       | 94                                    | 94                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 97                                | 290 P+1+Pk                                             |                                 | 0,34              | 1,03                | 1                                                         | NDG                                                                                                   | 104                                   | 97                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 60                                | 120 P+1                                                |                                 | 0,46              | 0,92                | 0                                                         | IZG                                                                                                   | 60                                    | 60                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 120                               | 480 G+P+2+Pk                                           |                                 | 0,34              | 1,35                | 0                                                         | IZG                                                                                                   | 360                                   | 120                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 247                               | 988 G+P+3                                              |                                 | 0,32              | 1,28                | 0                                                         | IZG                                                                                                   | 741                                   | 247                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 271                               | 950 P+2, Su+P+2                                        |                                 | 0,48              | 1,70                | 1                                                         | 00                                                                                                    | 679                                   | 271                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS2                   | 522                               | 2300 G+P+3                                             |                                 | 0,42              | 1,85                |                                                           | IZG                                                                                                   | 1778                                  | 522                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS2                   | 261                               | 1100 G+P+3                                             |                                 | 0,43              | 1,81                | 0                                                         | IZG                                                                                                   | 839                                   | 261                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS2                   | 336                               | 1343 G+P+3                                             |                                 | 0,35              | 1,41                |                                                           | IZG                                                                                                   | 1008                                  | 336                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 72                                | 144 G+P+1                                              |                                 | 0,35              | 0,71                | 0                                                         | IZG                                                                                                   | 72                                    | 72                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 75                                | 137 P, Su+P                                            |                                 | 0,37              | 0,67                | 1                                                         | 00                                                                                                    | 62                                    | 75                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 66                                | 132 Su+P                                               |                                 | 0,39              | 0,78                | 1                                                         | 00                                                                                                    | 66                                    | 66                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS2                   | 314                               | 1255 G+P+3                                             |                                 | 0,33              | 1,31                | 0                                                         | IZG                                                                                                   | 942                                   | 314                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 83                                | 249 P+1+Pk                                             |                                 | 0,19              | 0,57                | 1                                                         | 00                                                                                                    | 166                                   | 83                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 160                               | 800 G+P+3+Pk                                           |                                 | 0,33              | 1,65                |                                                           | IZG                                                                                                   | 640                                   | 160                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 130                               | 399 Su+P+1                                             |                                 | 0,32              | 0,97                |                                                           | IZG                                                                                                   | 259                                   | 130                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 142                               | 427 P+1+Pk                                             |                                 | 0,40              | 1,19                | 1                                                         | NDG                                                                                                   | 284                                   | 142                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS3                   | 167                               | 670 P+3                                                |                                 | 0,60              | 2,39                | 1                                                         | 00                                                                                                    | 502                                   | 167                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 80                                | 240 Su+P+1                                             |                                 | 0,23              | 0,70                |                                                           | IZG                                                                                                   | 160                                   | 80                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 80                                | 240 Su+P+1                                             |                                 | 0,37              | 1,10                |                                                           | IZG                                                                                                   | 160                                   | 80                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 84                                | 252 G+P+1+Pk                                           |                                 | 0,37              | 1,10                |                                                           | IZG                                                                                                   | 168                                   | 84                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 72                                | 144 P+1                                                |                                 | 0,36              | 0,71                | 0                                                         | IZG                                                                                                   | 72                                    | 72                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 79                                | 317 G+P+2+Pk                                           |                                 | 0,35              | 1,41                | 0                                                         | IZG                                                                                                   | 238                                   | 79                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 100                               | 301 Su+P+1                                             |                                 | 0,38              | 1,15                |                                                           | IZG                                                                                                   | 201                                   | 100                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 79                                | 236 Su+P+1                                             |                                 | 0,37              | 1,12                |                                                           | IZG                                                                                                   | 157                                   | 79                                                   |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 210                               | 447 P, P+1+Pk                                          |                                 | 0,39              | 1,26                | 1                                                         | 00                                                                                                    | 237                                   | 210                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS4                   | 194                               | 1164 P+4+Pk                                            |                                 | 0,50              | 3,00                | 1                                                         | 00                                                                                                    | 970                                   | 194                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 108                               | 323 G+P+2                                              |                                 | 0,33              | 0,98                |                                                           | IZG                                                                                                   | 215                                   | 108                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 103                               | 310 G+P+2                                              |                                 | 0,34              | 1,02                |                                                           | IZG                                                                                                   | 207                                   | 103                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |
| SS1                   | 112                               | 446 G+P+2+Pk                                           |                                 | 0,33              | 1,31                |                                                           | IZG                                                                                                   | 335                                   | 112                                                  |                                      |                                                       |                           |                                                |

| ŠIFRA PRETEŽNE NAMJENE | OBJEKTIMA | MAKSIMALNA UKUPNA BRGP SVIH OBJEKATA | MAKSIMALNA DOZVOLJENA SPRATNOST | Indeks zauzetosti | Indeks izgrađenosti | Status postojećih objekata<br>(0 - ruši se, 1 - zadržava se) | Dopoljene vrste gradnje<br>(00 - bez gradnje, 01 - planiran nov objekt, NDG - nadgradnja, DOG - dogradnja) | MINIMALNO BRGP stanovanja (apartmana) | MAKSIMALNO BRGP komercijalnih i poslovnih djelatnosti | BRGP turizam (hoteli i rent-a-ville) (m <sup>2</sup> ) | BRGP radne djelatnosti - obrazovanje (m <sup>2</sup> ) | BRGP radne djelatnosti - socijalna zaštita (m <sup>2</sup> ) | BRGP manastirski kompleks (m <sup>2</sup> ) | BRGP vjerski objekti - crkva (m <sup>2</sup> ) | BRGP komunalni servisi (m <sup>2</sup> ) | BRGP groblja (m <sup>2</sup> ) | Površine pod zelenilom (m <sup>2</sup> ) | Broj stanova (apartmana) | Broj hotelskih ležaja | Broj stambenih | Površina pod zelenilom po stanovniku (m <sup>2</sup> /stanov) | NETO gustoća stanovanja (st/ha) |
|------------------------|-----------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| SS2                    | 314       | 1255 G+P+3                           |                                 | 0,43              | 1,70                |                                                              | IZG                                                                                                        | 942                                   | 314                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 212                                      | 9                        | 30                    | 424            | 7,1                                                           | 408                             |
| SS2                    | 314       | 1255 G+P+3                           |                                 | 0,42              | 1,68                |                                                              | IZG                                                                                                        | 942                                   | 314                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 216                                      | 9                        | 30                    | 432            | 7,2                                                           | 402                             |
| SS2                    | 496       | 1984 P+3                             |                                 | 0,60              | 2,40                | 1                                                            | 00                                                                                                         | 1488                                  | 496                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 165                                      | 14                       | 47                    | 330            | 3,5                                                           | 573                             |
| SS2                    | 496       | 1983 P+3                             |                                 | 0,74              | 2,97                | 1                                                            | 00                                                                                                         | 1487                                  | 496                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 85                                       | 14                       | 47                    | 171            | 1,8                                                           | 710                             |
| SS2                    | 462       | 1846 G+P+3                           |                                 | 0,61              | 2,44                |                                                              | IZG                                                                                                        | 1385                                  | 462                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 148                                      | 13                       | 44                    | 296            | 3,4                                                           | 582                             |
| SS1                    | 86        | 257 Su+P+2                           |                                 | 0,51              | 1,54                | 1                                                            | 00                                                                                                         | 171                                   | 86                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 41                                       | 2                        | 5                     | 82             | 7,5                                                           | 326                             |
| SS1                    | 72        | 216 G+P+2                            |                                 | 0,42              | 1,25                |                                                              | IZG                                                                                                        | 144                                   | 72                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 51                                       | 1                        | 5                     | 101            | 11,1                                                          | 264                             |
| SS1                    | 240       | 961 G+P+3                            |                                 | 0,45              | 1,82                |                                                              | IZG                                                                                                        | 721                                   | 240                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 144                                      | 7                        | 23                    | 288            | 6,3                                                           | 434                             |
| SS1                    | 93        | 280 P+2                              |                                 | 0,43              | 1,30                | 1                                                            | 00                                                                                                         | 187                                   | 93                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 61                                       | 2                        | 6                     | 121            | 10,2                                                          | 277                             |
| SS1                    | 157       | 470 P+1+PK                           |                                 | 0,35              | 1,05                | 1                                                            | DOG                                                                                                        | 313                                   | 157                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 145                                      | 3                        | 10                    | 290            | 14,5                                                          | 223                             |
| SS1                    | 84        | 168 P+1                              |                                 | 0,36              | 0,72                |                                                              | IZG                                                                                                        | 84                                    | 84                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 75                                       | 1                        | 3                     | 150            | 28,1                                                          | 114                             |
| SS1                    | 84        | 336 G+P+2+Pk                         |                                 | 0,34              | 1,35                |                                                              | IZG                                                                                                        | 252                                   | 84                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 82                                       | 2                        | 8                     | 164            | 10,2                                                          | 323                             |
| SS1                    | 60        | 240 G+P+2+Pk                         |                                 | 0,33              | 1,30                |                                                              | IZG                                                                                                        | 180                                   | 60                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 62                                       | 2                        | 6                     | 124            | 10,8                                                          | 311                             |
| SS1                    | 36        | 109 Su+P+1                           |                                 | 0,23              | 0,70                | 0                                                            | IZG                                                                                                        | 73                                    | 36                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 59                                       | 1                        | 2                     | 119            | 25,6                                                          | 149                             |
| SS1                    | 101       | 202 P+1                              |                                 | 0,37              | 0,74                | 1                                                            | 00                                                                                                         | 101                                   | 101                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 86                                       | 1                        | 3                     | 172            | 26,8                                                          | 118                             |
| SS1                    | 94        | 189 P+1                              |                                 | 0,31              | 0,61                |                                                              |                                                                                                            | 94                                    | 94                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 107                                      | 1                        | 3                     | 214            | 35,6                                                          | 97                              |
| SS1                    | 97        | 290 P+1+PK                           |                                 | 0,34              | 1,03                | 1                                                            | NDG                                                                                                        | 104                                   | 97                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 93                                       | 2                        | 6                     | 186            | 15,1                                                          | 218                             |
| SS1                    | 60        | 120 P+1                              |                                 | 0,46              | 0,92                | 0                                                            | IZG                                                                                                        | 60                                    | 60                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 35                                       | 1                        | 2                     | 70             | 18,4                                                          | 147                             |
| SS1                    | 120       | 480 G+P+2+Pk                         |                                 | 0,34              | 1,35                | 0                                                            | IZG                                                                                                        | 360                                   | 120                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 118                                      | 3                        | 11                    | 236            | 10,3                                                          | 322                             |
| SS1                    | 247       | 988 G+P+3                            |                                 | 0,32              | 1,28                | 0                                                            | IZG                                                                                                        | 741                                   | 247                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 261                                      | 7                        | 24                    | 523            | 11,1                                                          | 306                             |
| SS1                    | 271       | 950 P+2, Su+P+2                      |                                 | 0,48              | 1,70                | 1                                                            | 00                                                                                                         | 679                                   | 271                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 144                                      | 6                        | 22                    | 289            | 6,7                                                           | 387                             |
| SS2                    | 522       | 2300 G+P+3                           |                                 | 0,42              | 1,85                |                                                              | IZG                                                                                                        | 1778                                  | 522                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 359                                      | 16                       | 57                    | 718            | 6,3                                                           | 456                             |
| SS2                    | 261       | 1100 G+P+3                           |                                 | 0,43              | 1,81                | 0                                                            | IZG                                                                                                        | 839                                   | 261                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 173                                      | 8                        | 27                    | 346            | 6,5                                                           | 440                             |
| SS2                    | 336       | 1343 G+P+3                           |                                 | 0,35              | 1,41                |                                                              | IZG                                                                                                        | 1008                                  | 336                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 307                                      | 9                        | 32                    | 614            | 9,6                                                           | 337                             |
| SS1                    | 72        | 144 G+P+1                            |                                 | 0,35              | 0,71                | 0                                                            | IZG                                                                                                        | 72                                    | 72                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 66                                       | 1                        | 2                     | 132            | 28,8                                                          | 112                             |
| SS1                    | 75        | 137 P, Su+P                          |                                 | 0,37              | 0,67                | 1                                                            | 00                                                                                                         | 62                                    | 75                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 64                                       | 1                        | 2                     | 129            | 32,7                                                          | 97                              |
| SS1                    | 66        | 132 Su+P                             |                                 | 0,39              | 0,78                | 1                                                            | 00                                                                                                         | 66                                    | 66                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 52                                       | 1                        | 2                     | 104            | 24,7                                                          | 124                             |
| SS2                    | 314       | 1255 G+P+3                           |                                 | 0,33              | 1,31                | 0                                                            | IZG                                                                                                        | 942                                   | 314                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 323                                      | 9                        | 30                    | 645            | 10,8                                                          | 312                             |
| SS1                    | 83        | 249 P+1+PK                           |                                 | 0,19              | 0,57                | 1                                                            | 00                                                                                                         | 166                                   | 83                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 177                                      | 2                        | 5                     | 354            | 33,5                                                          | 121                             |
| SS1                    | 160       | 800 G+P+3+Pk                         |                                 | 0,33              | 1,65                |                                                              | IZG                                                                                                        | 640                                   | 160                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 163                                      | 6                        | 20                    | 325            | 8,0                                                           | 420                             |
| SS1                    | 1390      | 399 Su+P+1                           |                                 | 0,32              | 0,97                |                                                              | IZG                                                                                                        | 259                                   | 1390                                                  |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 135                                      | 2                        | 8                     | 271            | 16,4                                                          | 206                             |
| SS1                    | 142       | 427 P+1+PK                           |                                 | 0,40              | 1,19                | 1                                                            | NDG                                                                                                        | 284                                   | 142                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 109                                      | 3                        | 9                     | 217            | 12,0                                                          | 252                             |
| SS3                    | 167       | 670 P+3                              |                                 | 0,60              | 2,39                | 1                                                            | 00                                                                                                         | 502                                   | 167                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 56                                       | 5                        | 16                    | 112            | 3,5                                                           | 572                             |
| SS1                    | 80        | 240 Su+P+1                           |                                 | 0,23              | 0,70                |                                                              | IZG                                                                                                        | 160                                   | 80                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 131                                      | 1                        | 5                     | 262            | 25,7                                                          | 149                             |
| SS1                    | 80        | 240 Su+P+1                           |                                 | 0,37              | 1,10                |                                                              | IZG                                                                                                        | 160                                   | 80                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 69                                       | 1                        | 5                     | 138            | 13,5                                                          | 234                             |
| SS1                    | 84        | 252 G+P+1+Pk                         |                                 | 0,37              | 1,10                |                                                              | IZG                                                                                                        | 168                                   | 84                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 73                                       | 2                        | 5                     | 146            | 13,6                                                          | 233                             |
| SS1                    | 72        | 144 P+1                              |                                 | 0,36              | 0,71                | 0                                                            | IZG                                                                                                        | 72                                    | 72                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 65                                       | 1                        | 2                     | 130            | 28,4                                                          | 113                             |
| SS1                    | 79        | 317 G+P+2+Pk                         |                                 | 0,35              | 1,41                | 0                                                            | IZG                                                                                                        | 238                                   | 79                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 80                                       | 2                        | 6                     | 160            | 12,6                                                          | 245                             |
| SS1                    | 100       | 301 Su+P+1                           |                                 | 0,38              | 1,15                |                                                              | IZG                                                                                                        | 201                                   | 100                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 73                                       | 2                        | 8                     | 146            | 9,7                                                           | 335                             |
| SS1                    | 79        | 226 Su+P+1                           |                                 | 0,37              | 1,12                |                                                              | IZG                                                                                                        | 157                                   | 79                                                    |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 66                                       | 1                        | 5                     | 132            | 13,2                                                          | 238                             |
| SS1                    | 210       | 447 P, P+1+Pk                        |                                 | 0,59              | 1,26                | 1                                                            | 00                                                                                                         | 237                                   | 210                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 72                                       | 2                        | 8                     | 145            | 9,6                                                           | 213                             |
| SS4                    | 194       | 1164 P+4+Pk                          |                                 | 0,50              | 3,00                | 1                                                            | 00                                                                                                         | 970                                   | 194                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 97                                       | 9                        | 31                    | 194            | 3,1                                                           | 795                             |
| SS1                    | 108       | 323 G+P+2                            |                                 | 0,33              | 0,98                |                                                              | IZG                                                                                                        | 215                                   | 108                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 111                                      | 2                        | 7                     | 223            | 16,3                                                          | 207                             |
| SS1                    | 103       | 310 G+P+2                            |                                 | 0,34              | 1,02                |                                                              | IZG                                                                                                        | 207                                   | 103                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 101                                      | 2                        | 7                     | 202            | 15,4                                                          | 215                             |
| SS1                    | 112       | 446 G+P+2+Pk                         |                                 | 0,33              | 1,31                |                                                              | IZG                                                                                                        | 335                                   | 112                                                   |                                                        |                                                        |                                                              |                                             |                                                |                                          |                                | 115                                      | 3                        | 11                    | 230            | 10,8                                                          | 312                             |